

SONY[®]

Sound Bar zvučnik

HT-ST9

UPOZORENJE

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vazuu.

Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za napajanje naizmjeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.

Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmjeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmjeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Preporučeni kablovi

Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili perifernom opremom morate da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.

Za korisnike u Evropi

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.



Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na adresi:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ovaj proizvod je namenjen upotrebi u sledećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo

Opség 5150-5350 MHz je ograničen samo na rad u zatvorenom prostoru.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu

električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.

Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.

Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

O ovom uputstvu za upotrebu

- Uputstva u ovom priručniku opisuju kontrole na daljinskom upravljaču. Takođe možete da koristite kontrole na Bar zvučniku ako one imaju isti ili sličan naziv kao one na daljinskom upravljaču.
- Neke slike su predstavljene kao konceptualni crteži i one mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.
- Stavke prikazane na TV ekranu se mogu razlikovati u zavisnosti od područja.
- Podrazumevano podešavanje je podvučeno.
- Tekst uokviren uglastim zagradama ([--]) se prikazuje na TV ekranu, a tekst uokviren duplim navodnicima („–“) se prikazuje na prednjem displeju.

Sadržaj

Povezivanje ➔ Vodič za početak (poseban dokument)

O ovom uputstvu za upotrebu 4

Slušanje/Gledanje

Slušanje zvuka sa TV-a, Blu-ray Disc™ plejera,
kablovskog/satelitskog prijemnika itd.7

Reprodukcija muzike/fotografija sa USB uređaja 8

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja 8

Reprodukcija muzike/fotografija sa drugih
uređaja preko mrežne funkcije 8

Prilagodavanje zvuka

Uživanje u zvučnim efektima (režim za fudbal itd.) 9

Korišćenje funkcije DSEE HX (Reprodukovanje zvučno
kodiranih datoteka sa prirodnim kvalitetom zvuka)10

BLUETOOTH funkcije

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja11

Slušanje zvuka prenošenjem
na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik 13

Mrežne funkcije

Povezivanje sa žičanom mrežom15

Povezivanje sa bežičnom mrežom16

Reprodukcija datoteka muzike/fotografija
na kućnoj mreži16

Prikaz ekrana mobilnog uređaja na TV-u
(Screen mirroring)18

Uživanje u različitim mrežnim uslugama
(Music Services)18

Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima

Povezivanje sa 4K TV-om 20

Povezivanje 4K uređaja21

Podešavanja i prilagodavanja

Korišćenje displeja za podešavanje 22

Korišćenje menija „Options“ 28

Ostale funkcije

Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona
ili tablet uređaja (SongPal) 30

Korišćenje funkcije „Control for HDMI“
za „BRAVIA“ Sync31

Deaktiviranje dugmadi na Bar zvučniku
(Child Lock) 33

Ušteda energije u režimu mirovanja 33

Omogućavanje funkcije infracrvenog odašiljača
(kada ne možete da upravljate TV-om) 33

Dodatna podešavanja za bežični sistem (subwoofer) 34

Izmena ugla Bar zvučnika36

Postavljanje Bar zvučnika na zid36

Postavljanje rešetke37

Dodatne informacije

Mere opreza	38
Rešavanje problema	41
Vodič za delove i kontrole	46
Podržani tipovi datoteka	49
Podržani audio formati	50
Specifikacije	50
O BLUETOOTH komunikaciji	53
Indeks	54
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA	56

Slušanje zvuka sa TV-a, Blu-ray Disc™ plejera, kablovskog/satelitskog prijemnika itd.

1 Pritisnite HOME.

Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.

2 Pritisnite **↕/↔/↔/↔** da biste izabrali željeni ulaz, a zatim pritisnite **⊕**.

Takođe možete da koristite INPUT na daljinskom upravljaču.

[TV]

„TV“

Uređaj (kao što je TV) koji je povezan na TV priključak (DIGITAL IN (TV)) ili TV kompatibilan sa funkcijom „Audio Return Channel“ koji je povezan na priključak HDMI OUT (ARC)

[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]

„HDMI 1“/„HDMI 2“/„HDMI 3“

Uređaj koji je povezan na priključak HDMI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI IN 3

[Bluetooth Audio]

„BT“

BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP


[Analog]

„Analog“

Uređaj koji je povezan na priključke ANALOG IN

[USB]

„USB“

USB uređaj koji je povezan na ulaz  (USB)

[Screen mirroring]

„SCR M“

Uređaj kompatibilan sa funkcijom „Screen mirroring“

[Home Network]

„H.Net“

Sadržaj uskladišten na serveru

[Music Services]

„M.Serv“

Sadržaj muzičkih usluga ponuđenih na Internetu

Savet


Možete i da pritisnete PAIRING i MIRRORING na daljinskom upravljaču da biste izabrali [Bluetooth Audio] i [Screen mirroring], respektivno.

Reprodukcija muzike/fotografija sa USB uređaja

Možete da reprodukujete datoteke muzike/fotografija uskladištene na povezanom USB uređaju. Listu podržanih tipova datoteka pogledajte u odeljku „Podržani tipovi datoteka“ (stranica 49).

1 Povežite USB uređaj na ulaz (USB).

Pogledajte uputstva za upotrebu USB uređaja pre nego što ga povežete.



2 Pritisnite HOME.

Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.

3 Pritisnite /// da biste izabrali [USB], a zatim pritisnite .

4 Pritisnite / da biste izabrali [Music] ili [Photo].

5 Izaberite željeni sadržaj koristeći dugmad /// i .

Napomena

Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Isključite sistem pre povezivanja ili uklanjanja USB uređaja da biste izbegli oštećenje podataka ili oštećenje USB uređaja.

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja

Pogledajte odeljak „BLUETOOTH funkcije“ (stranica 11).

Reprodukcija muzike/fotografija sa drugih uređaja preko mrežne funkcije

Pogledajte odeljak „Mrežne funkcije“ (stranica 15).

Prilagodavanje zvuka

Uživanje u zvučnim efektima (režim za fudbal itd.)

Možete jednostavno da uživate u unapred programiranim zvučnim poljima koja su prilagođena različitim vrstama izvora zvuka.

Biranje zvučnog polja

Pritiskajte SOUND FIELD za vreme reprodukcije.

[ClearAudio+]

Odgovarajuće podešavanje zvuka će biti automatski izabrano za izvor zvuka.

[Movie]

Zvučni efekti su optimizovani za gledanje filmova.

[Music]

Zvučni efekti su optimizovani za muziku.

[Game Studio]

Zvučni efekti su optimizovani za igranje igara.

[Music Arena]

Zvučni efekti vam omogućavaju da uživate u živim muzičkim koncertima ispunjenim velikim uzbuđenjem koje stvara Sonyjeva jedinstvena tehnologija Audio DSP.

[Standard]

Zvučni efekti su optimizovani za pojedinačni izvor.

Savet

Možete i da pritisnete CLEARAUDIO+ da biste izabrali [ClearAudio+].

Izbor zvučnog polja iz menija „Options“

- 1 Pritisnite OPTIONS i $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste izabrali [Sound Field], a zatim pritisnite \oplus .
- 2 Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ da biste izabrali željeno zvučno polje, a zatim pritisnite \oplus .

Biranje naprednog zvučnog polja

Izbor režima za fudbal

Zvučni efekti se stvaraju da bi vam dočarali utisak prisustva na fudbalskom stadionu kada gledate prenose fudbalskih utakmica.

Pritiskajte FOOTBALL dok gledate prenos fudbalske utakmice.

- [Narration On]: Stvara sveobuhvatni osećaj prisustva na fudbalskom stadionu preko pojačanog zvuka navijanja na stadionu.
- [Narration Off]: Stvara još sveobuhvatniji osećaj prisustva na fudbalskom stadionu tako što umanjuje nivo jačine zvuka govora pored pojačanog zvuka navijanja.
- [Off]: Režim za fudbal je isključen.

Napomene

- Preporučujemo vam da izaberete režim za fudbal kada gledate prenos fudbalske utakmice.
- Ako čujete neprirodan zvuk u sadržaju kada je izabrana opcija [Narration Off], treba da koristite opciju [Narration On].
- Režim za fudbal se automatski postavlja na [Off] kada uradite sledeće.
 - Isključite sistem.
 - Pritisnite bilo koje dugme za zvučno polje (stranica 48).
- Ova funkcija ne podržava monoauralni zvuk.
- Ako je otkriven ulaz stereo audio signala, aktivira se tehnologija za povećanje broja kanala u vlasništvu kompanije Sony, u zavisnosti od izabranog zvučnog polja.

Saveti

- Možete i da izaberete [Football] iz menija „Options“ (stranica 28).
- Ako je dostupan 5.1-kanalni audio strim, preporučujemo da ga izaberete na TV-u ili kablovskom/satelitskom prijemniku.

nastavlja se

Izbor noćnog režima

Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće dijaloga.

Pritiskajte **NIGHT**.

- [On]: Aktiviranje funkcije noćnog režima.
- [Off]: Deaktiviranje funkcije noćnog režima.

Savet

Možete i da izaberete [Night] iz menija „Options“ (stranica 28).

Izbor režima za glas

Ovo vam omogućava da jasnije čujete dijaloge.

Pritiskajte **VOICE**.

- [Type 1]: Standard
- [Type 2]: Opseg dijaloga je poboljšán.
- [Type 3]: Opseg dijaloga je poboljšán, pri čemu se pojačavaju delovi opsega koje starije osobe ne mogu da razaznaju.

Savet

Možete i da izaberete [Voice] iz menija „Options“ (stranica 28).



Korišćenje funkcije DSEE HX (Reprodukovanje zvučno kodiranih datoteka sa prirodnim kvalitetom zvuka)

DSEE HX podiže rezoluciju postojećih zvučnih izvora blisko kvalitetu zvuka visoke rezolucije i stvara utisak kao da ste zaista u tonskom studiju ili na koncertu.

Ova funkcija je dostupna samo kada kao zvučno polje izaberete [Music].


Napomene

- Na PCM audio izvore sa kompresijom bez gubitaka kvaliteta će biti primenjena samo mogućnost obnavljanja zvuka visokog kvaliteta u okviru funkcije DSEE HX. Funkcija DSEE HX ne radi sa datotekama u formatu DSD (DSDIFF, DSF). Datoteka se širi na ekvivalent maksimalnih 96 kHz/24 bita.
- Ova funkcija rado sa 2-kanalnim digitalnim ulaznim signalima od 44,1 kHz ili 48 kHz.
- Ova funkcija ne radi kada je izabrana opcija [Analog].
- Ova funkcija ne radi kada je izabrana opcija [Transmitter] u meniju [Bluetooth Mode]. (stranica 24).

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 U glavnom meniju izaberite  [Setup] –  [Audio Settings].**
- 3 Izaberite [DSEE HX].**
- 4 Izaberite [On].**

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja

Uparivanje ovog sistema sa BLUETOOTH uređajem



Uparivanje sistema sa uređajem (Pairing)

- 1** Pritisnite **PAIRING**. Indikator (plavi) na Bar zvučniku brzo treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
- 2** Uključite funkciju BLUETOOTH i izaberite „HT-ST9“ nakon što ga potražite na BLUETOOTH uređaju. Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite „0000“.
- 3** Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli. (To označava da je veza uspostavljena.)

Otkazivanje postupka uparivanja

Pritisnite HOME ili INPUT.

Savet

Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazaće se indikator koji vam preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanim uređajem.

Pratite uputstva i preuzmite aplikaciju „SongPal“, pomoću koje možete da upravljate ovim sistemom.

Pogledajte odeljak „Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tablet uređaja (SongPal)“ (stranica 30) za više detalja o aplikaciji „SongPal“.

Slušanje zvuka sa uparenog uređaja

- 1** Pritisnite **HOME**.

Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.

- 2** Izaberite [**Bluetooth Audio**].

Indikator (plavi) na Bar zvučniku treperi tokom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.

- 3** Na BLUETOOTH uređaju izaberite „HT-ST9“.

- 4** Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli. (To označava da je veza uspostavljena.)


- 5** Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičkog softvera na povezanom BLUETOOTH uređaju.

Napomena

Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj povežu, reprodukcijom možete da upravljate pritiskom na dugmad **▶**, **||**, **■**, **◀/▶** i **◀◀/▶▶**.

Povezivanje sa BLUETOOTH uređajem pomoću funkcije povezivanja jednim dodirnom (NFC)

Kao držite NFC-kompatibilni BLUETOOTH uređaj blizu N oznake na Bar zvučniku, sistem i BLUETOOTH uređaj će se automatski upariti i uspostaviti BLUETOOTH vezu.



Kompatibilni uređaji

Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC (operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)



Napomene

- U zavisnosti od uređaja, možda ćete morati da unapred obavite sledeće korake na udaljenom uređaju.
 - Uključite funkciju NFC.
 - Preuzmite aplikaciju „NFC Easy Connect“ iz prodavnice Google Play™ i pokrenite je. (Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim zemljama/regionima.) Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
- Ova funkcija ne radi sa BLUETOOTH-kompatibilnim prijemnicima (kao što su slušalice). Da biste slušali zvuk pomoću BLUETOOTH-kompatibilnog prijemnika, pogledajte odeljak „Slušanje zvuka prenošenjem na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik“ (stranica 13).

- 1 Dodirnite N-oznaku na Bar zvučniku BLUETOOTH uređajem.
- 2 Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli. (To označava da je veza uspostavljena.)
- 3 Pokrenite reprodukciju audio izvora na BLUETOOTH uređaju.

Slušanje zvuka prenošenjem na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik

Zvuk sa izvornog uređaja koji se reprodukuje preko ovog sistema možete da slušate korišćenjem BLUETOOTH-kompatibilnog prijemnika (kao što su slušalice).

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 U glavnom meniju izaberite  [Setup] –  [Bluetooth Settings].**
- 3 Izaberite [Bluetooth Mode].**
- 4 Izaberite [Transmitter].**
- 5 Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH prijemniku.**
- 6 izaberite naziv BLUETOOTH prijemnika iz liste [Device List] u meniju [Bluetooth Settings] (stranica 24).**

Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, indikator (plavi) će zasvetliti.


Ako ne možete da pronađete naziv BLUETOOTH prijemnika u listi, izaberite [Scan].

Napomena

Ekran [Device List] se prikazuje nakon dijaloga za potvrdu kada [Bluetooth Mode] promenite iz drugih režima u [Transmitter].

- 7 Pokrenite reprodukciju audio izvora preko ovog sistema.**
Zvuk se emituje sa BLUETOOTH prijemnika.

8 Prilagodite jačinu zvuka.

Prvo prilagodite nivo jačine zvuka na BLUETOOTH prijemniku. Ako je nivo jačine zvuka i dalje nizak, prilagodite jačinu zvuka na sistemu. Kada uspostavite vezu sa BLUETOOTH prijemnikom, nije moguće upravljati nivoom jačine zvuka sistema. Dugmad VOLUME +/- na Bar zvučniku i  +/- na daljinskom upravljaču funkcionišu samo za BLUETOOTH prijemnik.

Napomene

- Možete da registrujete do 9 BLUETOOTH prijemnika. Ako registrujete deseti BLUETOOTH prijemnik, najranije povezani BLUETOOTH prijemnik će biti zamenjen novim.
- Sistem može da prikaže do 15 otkrivenih BLUETOOTH prijemnika u listi [Device List].
- Ne možete da promenite zvučne efekte ili podešavanja u meniju „Opcije“ u toku prenosa zvuka.
- Neki sadržaj ne može da se emituje zbog zaštite sadržaja.
- Reprodukcija zvuka na BLUETOOTH prijemniku može da kasni u odnosu na reprodukciju na sistemu zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije.
- Zvuk se ne emituje sa zvučnika i priključka HDMI OUT (ARC) kada je BLUETOOTH prijemnik uspešno povezan sa sistemom.
- [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] i funkcija Home Theatre Control su onemogućeni kada je sistem u režimu predajnika.

Saveti

- Možete da omogućite ili onemogućite prijem AAC ili LDAC audio signala sa BLUETOOTH uređaja (stranica 25).
- Možete i da promenite [Bluetooth Mode] koristeći RX/TX na daljinskom upravljaču.
Kada BLUETOOTH uređaj u 5. koraku završi uparivanje i to je poslednje povezani uređaj, možete da ga automatski povežete na sistem ako prosto pritisnete RX/TX na daljinskom upravljaču. U tom slučaju, nema potrebe da obavljate 6. korak.

Isključivanje BLUETOOTH prijemnika

Obavite bilo koji od sledećih koraka.

- Onemogućite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH prijemniku.
- Podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Off] (stranica 24).
- Isključite sistem ili BLUETOOTH prijemnik.


Brisanje registrovanog BLUETOOTH prijemnika sa liste uređaja

- 1** Pratite korake od 1 do 6 u odeljku „Slušanje zvuka prenošenjem na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik“.
- 2** Izaberite uređaj, a zatim pritisnite OPTIONS.
- 3** Izaberite [Remove].
- 4** Pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali željeni BLUETOOTH uređaj sa liste uređaja.

Povezivanje sa žičanom mrežom

Povezivanje sistema sa mrežom pomoću LAN kabl

Sledeća slika je primer konfiguracije mreže.
Preporučujemo žičanu vezu radi stabilnog funkcionisanja mreže.



- A** Server
- B** LAN kabl (ne isporučuje se)
- C** Ruter
- D** Modem
- E** Internet

Savet

Preporučujemo vam da koristite oklopljeni odgovarajući kabl za interfejs (LAN kabl).

Podešavanje žičane mrežne veze

Žičanu mrežnu vezu možete da podesite prateći sledeći postupak.

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 U glavnom meniju izaberite [Setup] – [Network Settings].**
- 3 Izaberite [Internet Settings].**
- 4 Izaberite [Wired Setup].**
Na TV ekranu se prikazuju opcije za biranje metoda dobijanja IP adrese.
- 5 Izaberite [Auto].**
Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Prikazuje se ekran za potvrdu.
- 6 Pritisnite ↑/↓ da biste pregledali informacije, a zatim pritisnite →.**
- 7 Izaberite [Save & Connect].**
Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu.

Ako koristite fiksnu IP adresu

Izaberite [Custom] u 5. koraku i pratite uputstva na ekranu.

Savet

Pogledajte [Network Connection Status] kada želite da proverite status mrežne veze.

Povezivanje sa bežičnom mrežom

Podešavanje bežične LAN veze

Pre obavljanja mrežnih podešavanja



Kada je vaš ruter za bežični LAN (pristupna tačka) kompatibilan sa sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS), mrežne postavke možete lako podesiti pomoću dugmeta WPS.

U suprotnom, od vas će se tražiti da izaberete ili unesete sledeće informacije. Unapred proverite sledeće informacije.

- Mrežni naziv (SSID)* rutera za bežični LAN/pristupne tačke
- Bezbednosnu šifru (lozinku)** za mrežu

* SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identifikuje određenu pristupnu tačku.

** Ove informacije bi trebalo da se nalaze na nalepnici na ruteru za bežični LAN/pristupnoj tački, u uputstvu za upotrebu, možete da ih dobijete od osobe koja je podesila bežičnu mrežu ili od dobavljača internet usluga.

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 U glavnom meniju izaberite  [Setup] –  [Network Settings].**
- 3 Izaberite [Internet Settings].**
- 4 Izaberite [Wireless Setup(built-in)].**
- 5 Izaberite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].**
- 6 Izaberite [Start].**
- 7 Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački.**
Sistem započinje povezivanje sa mrežom.

Ako birate željeni naziv mreže (SSID)

Izaberite željeni naziv mreže (SSID) u 5. koraku, unesite sigurnosnu šifru (ili lozinku) pomoću softverske tastature, a zatim izaberite [Enter] da biste potvrdili bezbednosnu šifru. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu.

Ako koristite fiksnu IP adresu

Izaberite [New connection registration] u 5. koraku i pratite uputstva na ekranu.

Ako koristite (WPS) PIN kôd

Izaberite [New connection registration] u 5. koraku, a zatim izaberite [(WPS) PIN method].

Savet

Pogledajte [Network Connection Status] kada želite da proverite status mrežne veze.

Reprodukcija datoteka muzike/fotografija na kućnoj mreži

Datoteke muzike/fotografija možete da reprodukujete na drugim uređajima kompatibilnim sa kućnom mrežom tako što ćete ih povezati sa kućnom mrežom.


Ovaj sistem može da se koristi i kao plejer i kao prikazivač.

- Server: Skladišti i deli sadržaje digitalnih medija
- Plejer: Pronalazi sadržaje digitalnih medija sa servera i reprodukuje ih
- Prikazivač: Dobija i reprodukuje sadržaje digitalnih medija sa servera i njime se može upravljati pomoću drugog uređaja (kontrolera)
- Kontroler: Uređaj koji upravlja prikazivačem

Pripremite se za korišćenje funkcije Home Network.

- Povežite sistem sa mrežom.
- Pripremite drugi uređaj kompatibilan sa kućnom mrežom.
Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Reprodukcovanje datoteka uskladištenih na serveru preko sistema (plejer)



- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 Izaberite [Home Network].**
- 3 Izaberite željeni uređaj.**
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste izabrali 🎵 [Music] ili 📷 [Photo], a zatim pritisnite \oplus .**
- 5 Izaberite željeni sadržaj koristeći dugmad $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ i \oplus .**

Reprodukcovanje udaljenih datoteka upravljanjem sistemom (prikazivačem) putem kontrolera kućne mreže

Sistemom možete da upravljate pomoću uređaja kompatibilnog sa kontrolerom kućne mreže (aplikacija na mobilnom telefonu itd.), prilikom reprodukcije datoteka koje su uskladištene na serveru.



Detaljnije informacije o upravljanju u uputstvu za upotrebu uređaja kompatibilnog sa kontrolerom kućne mreže.

Napomena

Ne upravljajte sistemom istovremeno koristeći isporučeni daljinski upravljač i kontroler.

Savet

Sistem je kompatibilan sa funkcijom „Play To“ programa Windows Media® Player 12, koji standardno dolazi uz Windows 7.

Prikaz ekrana mobilnog uređaja na TV-u (Screen mirroring)

[Screen mirroring] je funkcija za prikazivanje ekrana mobilnog uređaja na TV-u po tehnologiji kompanije Miracast. Sistem može da se poveže direktno sa uređajem kompatibilnim sa funkcijom „Screen mirroring“ (npr. pametni telefon, tablet). Možete da uživajte u korišćenju ekrana sa displeja uređaja na velikom TV ekranu. Za ovu funkciju nije potreban ruter bežične mreže (ili pristupna tačka).

1 Pritisnite MIRRORING.

2 Pratite uputstva na ekranu.

Aktivirajte funkciju „Screen mirroring“ sa mobilnog uređaja. Za detalje o načinu aktiviranja funkcije, pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz mobilni uređaj.

Povezivanje na pametni telefon Xperia pomoću funkcije „One-touch mirroring“ (NFC)

Pritisnite MIRRORING, a zatim držite Xperia pametni telefon u blizini N-oznake na Bar zvučniku.

Izlazak iz udvajanja

Pritisnite HOME ili INPUT.

Napomene

- Kada koristite Screen mirroring, kvalitet slike i zvuka ponekad može da se pogorša zbog smetnji sa druge mreže.
- U zavisnosti od okruženja u kom se koristi, kvalitet slike i zvuka može da se pogorša.
- Neke mrežne funkcije možda neće biti dostupne u toku rada funkcije Screen mirroring.
- Uverite se da je uređaj kompatibilan sa tehnologijom Miracast. Ne garantujemo mogućnost povezivanja sa svim Miracast kompatibilnim uređajima.

Savet

Ako primetite da se kvalitet slike i zvuka često pogoršavaju, pokušajte da podesite [Screen mirroring RF Setting] (stranica 26).

Uživanje u različitim mrežnim uslugama (Music Services)

Pomoću ovog sistema možete da slušate muzičke usluge na Internetu. Da biste koristili ovu funkciju, sistem mora da bude povezan na Internet.

Napomena

Možda ćete morati da registrujete sistem pre nego počnete da koristite neke muzičke usluge. Za detalje o registraciji, posetite sajt korisničke podrške dobavljača usluge.

1 Pritisnite HOME.

Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.

2 Izaberite [Music Services].

Na TV ekranu će se prikazati lista muzičkih usluga.

Savet

Listu dobavljača usluga možete da ažurirate ako pritisnete OPTIONS, a zatim izaberete [Update List].

3 Izaberite željenu muzičku uslugu.

Registrowanje nove muzičke usluge




Možete da uživete u slušanju sadržaja različitih muzičkih usluga na Internetu.

Provera registracione šifre

Možda ćete morati da unesete registracionu šifru sistema kada koristite novu muzičku uslugu.

1 U glavnom meniju izaberite [Music Services].

Na TV ekranu će se prikazati lista dobavljača usluga.

2 Pritisnite /  da biste izabrali željenu muzičku uslugu, a zatim pritisnite .

Na TV ekranu će se prikazati informacije o registraciji, uključujući registracionu šifru.

Napomena

Možda ćete na TV ekranu videti informacije o registraciji kada pristupite muzičkoj usluzi. Vreme prikazivanja tih informacija zavisi od muzičke usluge.


Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima

Povezivanje sa 4K TV-om

Da biste gledali 4K sadržaj zaštićen autorskim pravima i slušali zvuk sa Bar zvučnika, povežite Bar zvučnik i TV putem HDCP 2.2-kompatibilnog HDMI priključka.

4K sadržaj zaštićen autorskim pravima možete da gledate samo preko veze ostvarene HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom. Detalje o tome da li je TV opremljen HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom pogledajte u uputstvu za upotrebu koje je isporučeno uz TV.


Kada je HDMI priključak TV-a obeležen oznakom ARC* i kompatibilan je sa HDCP 2.2



- * ARC (Audio Return Channel)
Funkcija ARC (Audio Return Channel) šalje digitalni zvuk sa TV-a na ovaj sistem ili AV pojačalo koristeći samo HDMI kabl.


Kada je HDMI priključak TV-a obeležen oznakom ARC i nije kompatibilan sa HDCP 2.2

Ako je HDMI priključak TV-a obeležen oznakom ARC i nije kompatibilan sa HDCP 2.2, povežite sistem na HDMI priključak TV-a koji je kompatibilan sa HDCP 2.2 pomoću HDMI kabla. Zatim povežite optički digitalni kabl na optički izlazni priključak TV-a da biste slušali digitalni zvuk.




Povezivanje 4K uređaja







Povežite 4K uređaj na priključak HDMI IN 1 Bar zvučnika. Detaljnije informacije o tome da li je uređaj HDCP 2.2-kompatibilan možete da vidite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.







Korišćenje displeja za podešavanje

Možete da unesete različita prilagođavanja stavki kao što su slika i zvuk. Podrazumevana podešavanja su podvučena.

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 Pritisnite \blacktriangle da biste izabrali  [Setup].**
- 3 Pritisnite \blacktriangle / \blacktriangledown da biste izabrali ikonu kategorije podešavanja, a zatim pritisnite \oplus .**

Ikona	Objašnjenje
	[Software Update] (stranica 22) Ažuriranje softvera sistema.
	[Screen Settings] (stranica 23) Unos ekranskih podešavanja u skladu sa tipom TV-a.
	[Audio Settings] (stranica 24) Unos podešavanja zvuka u skladu sa tipom priključaka za povezivanje.
	[Bluetooth Settings] (stranica 24) Unos detaljnih podešavanja za funkciju BLUETOOTH.
	[System Settings] (stranica 25) Unos podešavanja koja se odnose na sistem.
	[Network Settings] (stranica 26) Unos detaljnih podešavanja za Internet i kućnu mrežu.

Ikona	Objašnjenje
	[Input Skip Setting] (stranica 27) Podešavanje preskakanja ulaza za svaki ulaz.
	[Easy Setup] (stranica 27) Ponovno pokretanje funkcije „Easy Setup“ radi unosa osnovnih podešavanja.
	[Easy Network Settings] (stranica 27) Pokretanje funkcije [Easy Network Settings] radi unosa osnovnih mrežnih podešavanja.
	[Resetting] (stranica 27) Vraćanje sistema na fabričke podrazumevane postavke.

[Software Update]

Ako ažurirate softver na najnoviju verziju, možete da iskoristite prednost najnovijih funkcija. U toku ažuriranja softvera, na prednjem displeju će se prikazati „UPDT“. Kada ažuriranje bude dovršeno, sistem se automatski ponovo pokreće. Dok je ažuriranje u toku, ne uključujte ili isključujte sistem niti rukujte sistemom ili TV-om. Sačekajte da se ažuriranje softvera dovrši.

Napomena

Informacije o funkcijama ažuriranja možete da pronađete na sledećem veb-sajtu:
www.sony.eu/support

■ [Update via Internet]

Ažuriranje softvera sistema preko dostupne mreže. Uverite se da je mreža povezana na Internet.

■ [Update via USB Memory]

Ažuriranje softvera pomoću USB memorije Uverite se da je fascikla za ažuriranje softvera ispravno nazvana „UPDATE“.

[Screen Settings]

■ [TV Type]

[16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa TV-om sa širokim ekranom ili TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza.
[4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa TV-om sa odnosom širina/visina 4:3 koji nema funkciju za režim širokog prikaza.

■ [Output Video Resolution]

[Auto]: Emitovanje video signala u skladu sa rezolucijom TV-a ili povezanog uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Emitovanje video signala u skladu sa izabranim podešavanjem rezolucije.
* Ako je sistem boja reprodukovanog sadržaja NTSC, rezolucija video signala može da se konvertuje samo u [480i] i [480p].

■ [24p Output]

[Network content 24p Output]
Ova funkcija je dostupna za reprodukovanje sadržaja iz funkcije „Screen mirroring“.
[Auto]: Emitovanje 24p video signala samo kada povežete 1080/24p-kompatibilni TV preko HDMI veze i [Output Video Resolution] je podešeno na [Auto] ili [1080p].
[Off]: Izaberite ovu opciju ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima.

■ [4K Output]

[Auto1]: Emituje 2K (1920 × 1080) video signale u toku reprodukcije video sadržaja i 4K video signale u toku reprodukcije fotografija prilikom veze sa 4K-kompatibilnim uređajem koji je proizveo Sony.
Emituje 4K video signale u toku reprodukcije 24p video sadržaja ili reprodukcije fotografija prilikom veze sa 4K-kompatibilnim uređajem koji je proizveo Sony.

Ova postavka ne radi za reprodukciju 3D video slika.
[Auto2]: Automatski emituje 4K/24p video signale kada povežete 4K/24p kompatibilni uređaj i unesete odgovarajuće podešavanje za [Network content 24p Output] u meniju [24p Output], a takođe emituje i 4K/24p fotografije kada reprodukujete datoteke 2D fotografija.
[Off]: Isključivanje funkcije.

Napomena

Ako uređaj koji je proizveo Sony ne bude otkriven kada se izabere [Auto1], podešavanje će imati isti efekat kao podešavanje [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski otkriva tip spoljnog uređaja, a zatim prebacuje sliku na odgovarajuće podešavanje boja.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitovanje YCbCr 4:2:2 video signala.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitovanje YCbCr 4:4:4 video signala.
[RGB]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa uređajem koji ima DVI priključak usaglašen sa HDCP.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju.
[12bit], [10bit]: Emituje 12-bitne/10-bitne video signale kada je povezani TV kompatibilan sa tehnologijom Deep Colour.
[Off]: Izaberite ovo kada je slika nestabilna ili se boje prikazuju neprirodno.

■ [Video Direct]

Možete da onemogućite meni na ekranu (OSD) Bar zvučnika kada je izabran ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3].
Ova funkcija je korisna kada igrate igru, kako biste u potpunosti uživali u ekranu igre.
[On]: Onemogućuje OSD. Informacije se neće prikazati na TV ekranu i dugmad OPTIONS i DISPLAY su onemogućena.
[Off]: Prikazuje informacije na TV ekranu samo kada promenite podešavanja, kao što je izbor zvučnog polja.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Umekšava prelaz izlaza video signala na priključku HDMI OUT (ARC).
[Off]: Izaberite ovo ako se emituju izobličeni video signali ili se boje prikazuju neprirodno.

[Audio Settings]

■ [DSEE HX]

Ova funkcija je dostupna samo kada kao zvučno polje izaberete [Music].
[On]: Podiže rezoluciju audio datoteke na High-Resolution Audio datoteku i reprodukuje jasan zvuk visokog kvaliteta koji se obično gubi (stranica 10).
[Off]: Off

■ [Audio DRC]

Možete da komprimujete dinamički opseg zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatski komprimuje zvuk kodiran u Dolby TrueHD formatu.
[On]: Sistem reprodukuje zvučni zapis u onom dinamičkom opsegu koji je zamislio inženjer zvuka pri snimanju.
[Off]: Nema komprimovanja dinamičkog opsega.

■ [Attenuation settings - Analog]

Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete da sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu.
[On]: Smanjuje nivo ulaznog signala. Nivo izlaznog signala će se umanjiti pri ovom podešavanju.
[Off]: Uobičajen nivo ulaznog signala.

■ [Audio Output]

Možete da izaberete metod izlaza koji se koristi za emitovanje izlaznog signala.
[Speaker]: Emituje multikanalni zvuk samo sa zvučnika sistema.
[Speaker + HDMI]: Emituje multikanalni zvuk sa zvučnika sistema i dvokanalnih linearnih PCM signala sa priključka HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Emituje zvuk samo sa priključka HDMI OUT (ARC). Format zvuka zavisi od povezanog uređaja.

Napomene

- Kada je [Control for HDMI] podešeno na [On] (stranica 25), [Audio Output] se automatski podešava na [Speaker + HDMI] i tu postavku nije moguće promeniti.
- Audio signali se ne emituju sa priključka HDMI OUT (ARC) kada je [Audio Output] podešeno na [Speaker + HDMI] i [HDMI1 Audio Input Mode] (stranica 26) podešeno na [TV]. (samo evropski modeli)

[Bluetooth Settings]

■ [Bluetooth Mode]

Možete da uživate u sadržaju sa udaljenog uređaja koristeći ovaj sistem ili slušajući zvuk sa ovog sistema koristeći drugi uređaj kao što su slušalice.
[Receiver]: Ovaj sistem je u režimu prijemnika, što mu omogućuje da prima i emituje zvuk sa udaljenog uređaja.
[Transmitter]: Ovaj sistem je u režimu predajnika, što mu omogućuje da šalje zvuk na udaljeni uređaj.
[Off]: Napajanje BLUETOOTH uređaja je isključeno i ne možete da izaberete ulaz [Bluetooth Audio].

Napomena

Možete da se povežete na udaljeni uređaj koristeći funkciju „One-touch listening“ čak i ako ste podesili [Bluetooth Mode] na [Off].

■ [Device List]

Prikazivanje liste uparenih i otkrivenih BLUETOOTH uređaja (SNK uređaj) kada je [Bluetooth Mode] podešeno na [Transmitter].

■ [Bluetooth Standby]

Možete da podesite [Bluetooth Standby] tako da sistem može da se uključi preko BLUETOOTH uređaja čak i kada je sistem u režimu mirovanja. Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Sistem se automatski uključuje kada uspostavite BLUETOOTH vezu sa uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Off

■ [Bluetooth Codec - AAC]

Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].

[On]: AAC kodek je omogućen.

[Off]: AAC kodek je onemogućen.

Napomena

U zvuku visokog kvaliteta možete da uživate ako je omogućen AAC i uređaj podržava AAC. Ako ne možete da slušate AAC sa vašeg uređaja, izaberite [Off].

■ [Bluetooth Codec - LDAC]

Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].

[On]: LDAC kodek je omogućen.

[Off]: LDAC kodek je onemogućen.

Napomena

U zvuku visokog kvaliteta možete još više da uživate ako je omogućen LDAC i uređaj podržava LDAC. Ako ne možete da slušate LDAC sa vašeg uređaja, izaberite [Off].

■ [Wireless Playback Quality]

Možete da podesite brzinu prenosa podataka LDAC reprodukcije.

Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Bluetooth Mode] na [Transmitter] i [Bluetooth Codec - LDAC] na [On].

[Auto]: Brzina prenosa podataka se automatski menja u zavisnosti od okruženja. Ako je reprodukcija zvuka nestabilna u ovom režimu, koristite ostala tri režima.

[Sound Quality]: Koristi se najviša brzina prenosa podataka.

Zvuk se šalje u višem kvalitetu, ali reprodukcija zvuka ponekad može da postane nestabilna kada kvalitet povezivanja nije dovoljno dobar.

[Standard]: Koristi se srednja brzina prenosa podataka. Ona balansira između kvaliteta zvuka i stabilnosti reprodukcije.

[Connection]: Stabilnost ima prioritet. Kvalitet zvuka može da bude prihvatljiv i status veze će najverovatnije biti stabilan.

Ako je veza nestabilna, preporučujemo ovo podešavanje.

[System Settings]

■ [OSD Language]

Možete da izaberete željeni jezik za systemske poruke na ekranu.

■ [Wireless Sound Connection]

Možete da unesete dodatna podešavanja za bežični sistem.

Za više detalja, pogledajte odeljak „Dodatna podešavanja za bežični sistem (subwoofer)” (stranica 34).

■ [IR-Repeater]

[On]: Udaljeni signali za TV se šalju sa zadnje strane Bar zvučnika (stranica 33).

[Off]: Isključivanje funkcije.

■ [HDMI Settings]

[Control for HDMI]

[On]: Uključivanje funkcije [Control for HDMI]. Možete da upravljate uzajamno na uređajima koji su povezani pomoću HDMI kabla.

[Off]: Isključeno

[Audio Return Channel]

Ova funkcija je dostupna kada povežete sistem sa TV priključkom HDMI IN koji je kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel i [Control for HDMI] je podešeno na [On].

[Auto]: Sistem može automatski da primi digitalni audio signal sa TV-a preko HDMI kabla.

[Off]: Off

[Standby Through]

Možete da emitujete HDMI signale ka TV-u kada je sistem u režimu mirovanja. Ova funkcija je dostupna samo kada podesite [Control for HDMI] na [On].

[Auto]: Emituje signale sa priključka HDMI OUT (ARC) kada je TV uključen dok je sistem u režimu mirovanja. Ova postavka štedi energiju u režimu mirovanja, za razliku od postavke [On].

[On]: Uvek emituje signale sa priključka HDMI OUT (ARC) kada je sistem u režimu mirovanja. Ako povežete neki drugi TV, a ne „BRAVIA”, preporučujemo vam da izaberete ovu postavku.

nastavlja se

[Off]: Signali se ne emituju kada je sistem u režimu mirovanja. Ova postavka štedi energiju u režimu mirovanja, za razliku od postavke [On].

[HDMI1 Audio Input Mode] (samo evropski modeli)

Možete da izaberete audio ulaz sa uređaja koji je povezan na priključak HDMI IN 1.

[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je povezan na priključak HDMI IN 1 je ulaz sa priključka HDMI IN 1.

[TV]: Zvuk uređaja koji je povezan na priključak HDMI IN 1 je ulaz sa priključka DIGITAL IN (TV).

■ [Quick Start Mode]

[On]: Skraćuje vreme pokretanja iz režima mirovanja.

Sistemom možete da upravljate ubrzo nakon što ga uključite.

[Off]: Off

■ [Auto Standby]

[On]: Uključivanje funkcije [Auto Standby]. Ako ne rukujete sistemom oko 20 minuta, on automatski ulazi u režim mirovanja.

[Off]: Off

■ [Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na TV ekranu prilikom menjanja audio signala, režima slike itd.

[Off]: Prikazuje informacije na displeju samo kad pritisnete DISPLAY.

■ [Software Update Notification]

[On]: Podešava sistem tako da vam pruža informacije o najnovijoj verziji softvera (stranica 22).

[Off]: Off

■ [Device Name]

Možete da promenite naziv ovog sistema po svom nahodjenju, tako da bude lakše prepoznat u toku rada funkcija [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring]. Taj naziv se koristi i za druge mrežne svrhe, kao što je kućna mreža. Pratite uputstva na ekranu i koristite softversku tastaturu da biste uneli naziv.

■ [System Information]

Možete da prikažete informacije o verziji softvera sistema i MAC adresu.

■ [Software License Information]

Možete da prikažete informacije o softverskoj licenci.

[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Pre toga povežite sistem sa mrežom.

[Wired Setup]: Izaberite ovu opciju prilikom povezivanja sa širokopojasnim ruterom pomoću LAN kabla.

[Wireless Setup(built-in)]: Izaberite ovu opciju kada u sistemu koristite ugrađenu funkciju Wi-Fi za povezivanje na bežičnu mrežu.

Savet

Za više detalja, posetite sledeći veb-sajt i proverite česta pitanja: www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status]

Prikazuje trenutni status mrežne veze.

■ [Network Connection Diagnostics]

Možete da pokrenete mrežnu dijagnostiku da biste proverili da li je mrežno povezivanje pravilno uspostavljeno.

■ [Screen mirroring RF Setting]

Ako koristite više bežičnih sistema, kao što je bežični LAN, signali bežične mreže mogu da postanu nestabilni. U tom slučaju, stabilnost reprodukcije može da se poboljša podešavanjem prioriteta kanala radio frekvencije za funkciju Screen mirroring.

[Auto]: Uobičajeno izaberite ovu opciju. Sistem automatski bira bolji kanal za funkciju Screen mirroring.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Izabrani kanal dobija prioritet za povezivanje funkcije Screen mirroring.

■ [Connection Server Settings]

Podešava da li se povezani server kućne mreže prikazuje ili ne.

■ [Auto Renderer Access Permission]

[On]: Omogućava automatski pristup sa upravo otkrivenog kontrolera kućne mreže.

[Off]: Off

■ [Renderer Access Control]

Prikazuje listu proizvođača kompatibilnih sa kontrolerima kućne mreže i podešava opciju prihvatanja komandi sa kontrolera u listi.

■ [External Control]

[On]: Omogućava kućnom kontroleru za automatizaciju da upravlja ovim sistemom.

[Off]: Off

■ [Remote Start]

[On]: Omogućava da uključite sistem preko uređaja povezanog putem mreže kada je sistem u režimu mirovanja.

[Off]: Uređaj povezan preko mreže ne može da uključi sistem.

[Input Skip Setting]

Postavka preskoka je prikladna funkcija koja vam omogućava da preskačete nekorišćene ulaze kada birate funkciju pritiskom na INPUT.

[Do not skip]: Sistem ne preskače izabrani ulaz.

[Skip]: Sistem preskače izabrani ulaz.

Napomena

Kada pritisnete INPUT dok se prikazuje glavni ekran, ikona ulaza se prikazuje zatamnjena ako je postavljena na [Skip].

[Easy Setup]

Pokrenite [Easy Setup] radi unosa osnovnih polaznih postavki i osnovnih mrežnih postavki sistema. Pratite uputstva na ekranu.

[Easy Network Settings]

Pokretanje funkcije [Easy Network Settings] radi unosa osnovnih mrežnih podešavanja. Pratite uputstva na ekranu.

[Resetting]

■ [Reset to Factory Default Settings]

Sistemske postavke možete da vratite na podrazumevana fabrička podešavanja tako što ćete izabrati grupu postavki. Sve postavke u grupi će biti vraćene na početne.

■ [Initialise Personal Information]

Možete da izbrišete lične informacije uskladištene u sistemu.

Napomena

Ako odbacite, date ili preprodete ovaj sistem, iz bezbednosnih razloga izbrišite sve lične informacije. Preduzmite odgovarajuće mere kao što je objavlivanje posle korišćenja mrežne usluge.

Korišćenje menija „Options“

Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su razne postavke i radnje prilikom reprodukcije. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti od situacije.

Uobičajene opcije

[A/V SYNC]

Prilagodavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka (stranica 29).

[Sound Field]

Promena postavke zvučnog polja (stranica 9).

[Football]

Izbor režima za fudbal (stranica 9).

[Night]

Izbor noćnog režima (stranica 10).

[Voice]

Izbor režima za glas (stranica 10).

[Repeat Setting]

Postavka ponavljanja reprodukcije.

[Play/Stop]

Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.

[Play from start]

Reprodukcija stavke od početka.

Samo 🎵 [Music]

[Shuffle Setting]

Postavka nasumične reprodukcije.

[Add Slideshow BGM]

Registrowanje muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzika u pozadini prikaza slajdova (BGM).

Samo 📷 [Photo]

[Slideshow]

Pokretanje prikaza slajdova.

[Slideshow Speed]

Promena brzine prikaza slajdova.

[Slideshow Effect]

Podešavanje efekta prilikom prikaza slajdova.

[Slideshow BGM]

- [Off]: Isključivanje funkcije.
- [My Music from USB]: Podešavanje muzičkih datoteka registrovanih u [Add Slideshow BGM].

[Change Display]

Prebacivanje između [Grid View] i [List View].

[Rotate Left]

Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni.

[Rotate Right]

Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni.

[View Image]

Prikazivanje izabrane slike.

Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka (A/V SYNC)

Kada se zvuk ne podudara sa slikom na TV ekranu, možete da prilagodite kašnjenje između slike i zvuka za sledeće ulaze. Metodi podešavanja se razlikuju u zavisnosti od ulaza.

Kada je izabran ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3]

- 1 Pritisnite OPTIONS.**
Na TV ekranu će se prikazati meni „Options“.
- 2 Izaberite [A/V SYNC].**
- 3 Prilagodite kašnjenje koristeći ◀/▶ i ⊕.**
Možete da podesite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms.

Kada je izabran ulaz [TV]

- 1 Pritisnite OPTIONS.**
„SYNC“ se prikazuje na prednjem displeju.
- 2 Pritisnite ⊕ ili ▶.**
- 3 Prilagodite kašnjenje koristeći ▲/▼ i ⊕.**
Možete da podesite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms.
- 4 Pritisnite OPTIONS.**
Meni „Options“ na prednjem displeju se isključuje.

Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tablet uređaja (SongPal)

Aplikacija koja je predviđena za ovaj model je dostupna u prodavnicama Google Play i App Store. Potražite „SongPal“ i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.

Aplikacija za jednostavnu kontrolu, „SongPal“, podržava bežično upravljanje. Omogućava vam da...

- odaberete muziku/audio sadržaj iz integrisanih funkcija različitih uređaja i pametnih telefona.
- jednostavno upravljate različitim podešavanjima.
- vizuelno poboljšate muziku pomoću ekrana pametnog telefona.
- konfigurirate postavke Wi-Fi veze ako vaš Wi-Fi ruter nema funkciju WPS.

Napomena

Pre nego što započnete obavljanje radnji u nastavku, obavezno podesite [Bluetooth Mode] na [Receiver] (stranica 24).

Ako koristite Android uređaj

- 1 Pritisnite I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja).**
Displej Bar zvučnika će početi da svetli.
- 2 Potražite aplikaciju „SongPal“ na Android uređaju i preuzmite je.**
- 3 Pokrenite „SongPal“ i pratite uputstva na ekranu.**
- 4 Povežite sistem i Android uređaj preko BLUETOOTH veze (stranica 11).**

Savet

Android uređaj možete da povežete pomoću funkcije NFC (stranica 12).

- 5 Upravljajte sistemom na ekranu povezanog Android uređaja.**

Ako koristite iPhone/iPod touch

- 1 Pritisnite I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja).**
Displej Bar zvučnika će početi da svetli.
- 2 Potražite aplikaciju „SongPal“ na uređajima iPhone/iPod touch i preuzmite je.**
- 3 Pokrenite „SongPal“ i pratite uputstva na ekranu.**
- 4 Povežite sistem i iPhone/iPod touch preko BLUETOOTH veze (stranica 11).**
- 5 Upravljajte sistemom na ekranu povezanog iPhone/iPod touch uređaja.**

Korišćenje funkcije „Control for HDMI“ za „BRAVIA“ Sync

Ova funkcija je dostupna na TV-ima sa funkcijom „BRAVIA“ Sync. Možete jednostavnije da upravljate koristeći funkcije opisane u nastavku putem HDMI kablovskih proizvoda koje proizvodi Sony koji su kompatibilni sa funkcijom „Control for HDMI“. Funkciju „Control for HDMI“ možete da omogućite tako što ćete podesiti [Control for HDMI] na [On] (stranica 25).

Napomene

- Da biste koristili funkciju „BRAVIA“ Sync, uverite se da ste uključili sistem i sve povezane uređaje nakon što ste dovršili HDMI povezivanje.
- U zavisnosti od podešavanja povezanog uređaja, funkcija Control for HDMI možda neće raditi pravilno. Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Control for HDMI – Easy Setting

Možete da automatski podesite funkciju [Control for HDMI] na sistemu tako što ćete omogućiti odgovarajuću funkciju na TV-u. Kada funkcija „Easy Setup“ dovrši svoj rad, na prednjem displeju se prikazuje poruka „DONE“.

Napomena

Funkciju [Control for HDMI] možete da podesite ručno ako navedena postavka ne radi. Za više detalja, pogledajte odeljak „[HDMI Settings]“ (stranica 25).

Isključivanje sistema

Kada isključite TV, sistem i povezani uređaj se automatski isključuju.

Napomena

Sistem se ne isključuje automatski dok se sa njega reprodukuje muzika.

One-Touch Play

Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja (Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.) povezanog sa sistemom pomoću HDMI kabla, sistem i TV se automatski uključuju i ulaz sistema se prebacuje na odgovarajući HDMI ulaz.

Napomene

- Gorenavedena funkcija možda neće raditi sa određenim uređajima.
- Ako [Standby Through] podesite na [Auto] ili [On] (stranica 25), a zatim reprodukujete sadržaj sa povezanog uređaja kada se sistem nalazi u režimu mirovanja, zvuk i slika mogu da se emituju samo sa TV-a dok sistem ostaje u režimu mirovanja.

Kontrola zvuka na sistemu

Ako uključite sistem dok gledate TV, zvuk sa TV-a će se automatski emitovati sa zvučnika sistema.

Jačinu zvuka sistema možete da menjate prilagodavanjem jačine zvuka na daljinskom upravljaču za TV.

Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika sistema kada ste poslednji put gledali TV, sistem će se automatski uključiti kada ponovo uključite TV.

Takođe možete da uživate u toj funkciji kada koristite funkciju „Twin Picture“ (Picture and Picture (P&P)) na TV-u.

- Ako je izabran ulaz [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], zvuk može da se emituje sa sistema.
- Ako je izabran drugi ulaz osim [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], zvuk može da se emituje samo sa TV-a kada se koristi funkcija „Twin Picture“. Kada isključite funkciju „Twin Picture“, zvuk će se emitovati sa sistema.

Audio Return Channel

U TV zvuku preko sistema možete da uživate koristeći samo jedan HDMI kabl. Za detalje postavke, pogledajte odeljak „[Audio Return Channel]“ (stranica 25)

Echo Canceling Sync

Eho možete da umanjite kada koristite funkciju „Social Viewing“ dok gledate TV programe. Razgovor postaje jasniji.

- Ako je trenutno izabran ulaz [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], ulaz se automatski menja na [TV]. Zvuk funkcije „Social Viewing“ i TV programa se emituju sa sistema.
- Ako je trenutno izabran drugi ulaz osim [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], zvuk funkcije „Social Viewing“ i reprodukovani sadržaj se emituju sa TV-a.

Napomene

- Ova funkcija radi samo na TV-u koji podržava funkciju „Social Viewing“. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.
- Obavezno podesite audio izlaz za TV tako da zvuk može da se emituje kroz ovaj sistem.
- Funkcija „Echo Canceling Sync“ je funkcija u vlasništvu kompanije Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite sa uređajima koje nije proizveo Sony.

Home Theatre Control

Ako je sa sistemom povezan TV koji je kompatibilan sa funkcijom za upravljanje kućnim bioskopom, na ekranu povezanog TV-a će se prikazati ikona internet aplikacija.

Postavke sistema (kao što je promena ulaza ili zvučnog polja) možete da menjate pomoću daljinskog upravljača za TV.

Napomene

- Da biste mogli da koristite funkciju za upravljanje kućnim bioskopom, TV mora da ima mogućnost pristupa Internetu.
- Funkcija „Home Theatre Control“ je funkcija u vlasništvu kompanije Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite sa uređajima koje nije proizveo Sony.

Uskladjivanje jezika

Kada promenite jezik ekranskog displeja na TV-u, jezik sistemskog menija na ekranu se takođe menja nakon što isključite, pa ponovo uključite sistem.

Napomene o HDMI vezama

- Koristite HDMI kabl (velike brzine prenosa). Ako koristite standardni HDMI kabl, slike u rezoluciji 1080p, Deep Colour, 3D i 4K sadržaj se možda neće pravilno prikazivati.
- Koristite odobreni HDMI kabl. Koristite HDMI kabl (velike brzine prenosa) koji proizvodi Sony i nosi logotip koji označava tip kabla.
- Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju.
- Povezani uređaj može da umanja kvalitet audio signala (frekvencija uzorkovanja, brzina protoka itd.) prenetog sa HDMI priključka.
- Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio signala sa uređaja za reprodukciju.
- Kada je kao ulaz izabran [TV], video signali sa jednog od poslednje izabраних HDMI IN 1/2/3 priključaka će se emitovati sa HDMI OUT (ARC) priključka.
- Ovaj sistem podržava Deep Colour, „x.v.Colour“, 3D i 4K prenos.
- Da biste uživali u 3D sadržaju, povežite 3D-kompatibilni TV i video uređaj (Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.) sa sistemom koristeći HDMI kablove (velike brzine prenosa), stavite 3D naočare, a zatim reprodukujte 3D-kompatibilni Blu-ray Disc itd.
- Da biste uživali u 4K sadržaju, TV i plejeri koji su povezani sa sistemom moraju da budu kompatibilni sa 4K sadržajem.

Deaktiviranje dugmadi na Bar zvučniku (Child Lock)

Možete da deaktivirate dugmad na Bar zvučniku (osim I/⏻) kako biste sprečili pogrešnu upotrebu sistema, na primer zbog dečjih nestašluka.

Obavezno koristite dugmad na Bar zvučniku da biste obavili ovu radnju.

Pritisnite i držite dugme INPUT dok pritisnete dugmad VOLUME -, VOLUME + i VOLUME - na Bar zvučniku.

„LOCK“ se prikazuje na prednjem displeju.

Sistemom možete da upravljate samo pomoću daljinskog upravljača.

Da biste otkazali funkciju, pritisnite i držite dugme INPUT dok pritisnete dugmad VOLUME -, VOLUME + i VOLUME - na Bar zvučniku.

„UNLCK“ se prikazuje na prednjem displeju.

Ušteda energije u režimu mirovanja


Proverite da li ste obavili sledeća podešavanja:

- Opcija [Bluetooth Standby] je podešena na [Off] (stranica 24).
- Opcija [Standby Through] je podešena na [Off] (stranica 25).
- Opcija [Quick Start Mode] je podešena na [Off] (stranica 26).
- Opcija [Remote Start] je podešena na [Off] (stranica 27).

Omogućavanje funkcije infracrvenog odašiljača (kada ne možete da upravljate TV-om)



Kada sistem zvučnika zaklanja senzor za daljinsko upravljanje na TV-u, možda nećete moći da upravljate TV-om pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju, omogućite funkciju infracrvenog odašiljača na sistemu.

TV-om možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača TV-a slanjem udaljenog signala sa zadnje strane Bar zvučnika.



Napomena

Uverite se da TV-om ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača TV-a, a zatim podesite [IR-Repeater] na [On] (stranica 25). Ako je ova opcija podešena na [On] kada je TV-om moguće upravljati pomoću daljinskog upravljača, možda nećete moći da zadate odgovarajuće komande zbog smetnji usled zadavanja direktne komande sa daljinskog upravljača i komande preko sistema.


- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 U glavnom meniju izaberite  [Setup] –  [System Settings].**
- 3 Izaberite [IR-Repeater].**
- 4 Izaberite [On].**
- 5 Pritisnite HOME.**
Meni će se isključiti.



Napomena

Ova funkcija možda neće raditi na nekim TV-ima. U tom slučaju, postavite Bar zvučnik malo dalje od TV-a.

Dodatna podešavanja za bežični sistem (subwoofer)

Indikator za uključivanje/stanje mirovanja



- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 2 U glavnom meniju izaberite  [Setup] –  [System Settings].**
- 3 Izaberite [Wireless Sound Connection].**
Na displeju će se prikazati [Wireless Sound Connection].
 - [Secure Link]
 - [RF Band]

Aktiviranje bežičnog prenosa između određenih uređaja

[Secure Link]

Možete odrediti da se za bežičnu vezu sistema i surround pojačala koristi funkcija Secure Link.

Ova funkcija može da spreči smetnje ako koristite više bežičnih proizvoda ili ih koristite vaše komšije.

- 1 Izaberite [Wireless Sound Connection] u meniju [System Settings] (stranica 34).**
- 2 Izaberite [Secure Link].**
- 3 Izaberite [On].**
- 4 Pritisnite SECURE LINK na zadnjoj strani subwoofera.**
Pređite na sledeći korak u roku od nekoliko minuta.
- 5 Izaberite [Start].**
Da biste se vratili na prethodni displej, izaberite [Cancel].
- 6 Kada se prikaže poruka [Secure Link setting is complete.], pritisnite ⊕.**
Indikator za uključeno/stanje mirovanja na subwooferu će zasvetleti narandžastom bojom.
Ako se prikaže poruka [Cannot set Secure Link.], pratite uputstva na ekranu.

Otkazivanje funkcije Secure Link

Za Bar zvučnik

Izaberite [Off] u gorenavedenom 3. koraku.

Za subwoofer

Pritisnite i držite SECURE LINK na zadnjoj strani subwoofera tokom nekoliko sekundi dok indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu ne zasvetli zelenom bojom ili počne da treperi zelenom bojom.

Pritisnite SECURE LINK vrhom olovke ili nečim sličnim.

Biranje frekventnog pojasa

[RF Band]

Možete da izaberete frekventni pojas.

- 1 Izaberite [Wireless Sound Connection] u meniju [System Settings] (stranica 34).**
- 2 Izaberite [RF Band].**
- 3 Izaberite željenu postavku.**
 - **[Auto]:** Uobičajeno izaberite ovu opciju. Sistem automatski bira najjači frekventni pojas za prenos.
 - **[5.2GHz], [5.8GHz]:** Sistem prenosi zvuk u skladu sa izabranim frekventnim pojasom.

Savet

Preporučujemo vam da podesite [RF Band] na [Auto].

Izmena ugla Bar zvučnika


Ugao Bar zvučnika možete da izmenite ako postavite postolja na njegovu donju stranu.

Postolja možete da postavite na donju stranu Bar zvučnika kao što je pokazano u nastavku.

Napomene

- Preporučujemo vam da sistem koristite bez postavljenih postolja ako ćete slušati High-Resolution Audio.
- Kada montirate Bar zvučnik na zid, prethodno uklonite postolja.

Postavite postolja na obe strane donjeg dela Bar zvučnika koristeći isporučene šrafove.



Savet

Oblik postolja se razlikuje za desnu i levu stranu. Proverite oznaku „R“ ili „L“ koja je utisnuta u postolja pre nego što ga postavite.



Postavljanje Bar zvučnika na zid

Bar zvučnik možete da postavite na zid.

Napomene

- Kada montirate Bar zvučnik na zid, prethodno uklonite postolja (stranica 36).
- Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv, dobro zavrnite šrafove u dva drvena stuba u nosećoj gredi. Okačite Bar zvučnik na šrafove u stubovima horizontalno na ravnom delu zida.
- Neka postavljanje obavi Sony prodavac ili licencirani majstor i posebno vodite računa o bezbednosti tokom postavljanja.
- Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.


1 Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju rupama na zadnjoj strani Bar zvučnika.



Rupa na zadnjoj strani Bar zvučnika


2 Zašrafite šrafove u dva stuba u zidu.

Šrafovi bi trebalo da vire iz zida od 11 mm do 12 mm.



3 Okačite Bar zvučnik na šrafove.

Poravnajte rupe na zadnjoj strani Bar zvučnika sa šrafovim, a zatim okačite Bar zvučnik na dva šrafa.




Napomena

Kada koristite priključak HDMI IN 3 na Bar zvučniku postavljenom na zid, povežite HDMI kabl (velike brzine prenosa) koji je zalomljen udesno.

Postavljanje rešetke

Rešetku postavite paralelno sa prednjom tablom.



Napomena

Preporučujemo vam da sistem koristite bez postavljene rešetke ako ćete slušati High-Resolution Audio.

Mere opreza

O bezbednosti

- Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Nemojte da se penjete na Bar zvučnik i subwoofer jer možete da padnete i povredite se ili oštetite sistem.

O izvorima napajanja

- Pre korišćenja sistema, proverite da li njegov radni napon odgovara lokalnom mrežnom napajanju. Radni napon je naveden na pločici na zadnjoj strani Bar zvučnika.
- Ako ne planirate da koristite sistem duže vremena, ne zaboravite da iskopčate sistem iz zidne utičnice. Da biste iskopčali kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
- Radi bezbednosti, jedan jezičak na utikaču je širi od drugog pa je utikač moguće umetnuti u zidnu utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne možete u potpunosti da umetnete u utičnicu, kontaktirajte prodavca.
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.

O zagrevanju

Iako se sistem greje tokom rada, to ne predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno koristite sa visoko pojačanim tonom, temperatura zadnje i donje strane kućišta sistema značajno raste. Ne dodirujte kućište sistema da se ne biste opekli.

O postavljanju

- Postavite sistem na mestu sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje i produžili njegov radni vek.
- Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.

- Ne postavljajte predmete sa zadnje strane Bar zvučnika ili subwoofera koji bi mogli da blokiraju ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
- Ako sistem koristite u kombinaciji sa TV-om, video-rekorderom ili kasetnim dekom, može doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju postavite sistem dalje od TV-a, video-rekordera ili kasetnog deka.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine (voskovane, lakirane, polirane itd.), jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Pazite da se ne povredite na ivice Bar zvučnika i subwoofera.
- Održavajte 3 cm ili više slobodnog prostora pod Bar zvučnikom kada ga okačite na zid.

O rukovanju subwooferom

Ne stavljajte ruku u otvor subwoofera kada ga prenosite. Možete da oštetite membranu zvučnika. Kada prenosite subwoofer, držite ga sa donje strane.

O radu uređaja

Pre nego što povežete druge uređaje, obavezno isključite sistem i iskopčajte sistem iz mrežnog napajanja.

Ako se boje na obližnjem TV ekranu prikazuju nepravilno.

Na određenim televizorima može doći do nepravilnog prikaza boja.

Ako se to desi...

Isključite TV prijemnik, a zatim ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.

Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...

Postavite sistem dalje od TV prijemnika.

O čišćenju

Čistite sistem mekom i suvom krpom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili benzina.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Autorska prava

Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby* Digital i DTS** Digital Surround System.

- * Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- ** Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci kompanije DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master Audio je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane kompanije Sony Corporation je pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Ovaj sistem koristi tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logo HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.

„Xperia“ je zaštićeni znak kompanije Sony Mobile Communications AB.

Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni znak usluge kompanije Apple Inc.

„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa iPod ili iPhone uređajem i da je sertifikovana od strane proizvođača tako da ispunjava standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

Kompatibilni iPod/iPhone modeli

U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/iPhone modeli. Ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite sa sistemom.

Tehnologija BLUETOOTH radi sa sledećim modelima:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (peta generacija)/iPod touch (četvrta generacija)

Logo „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

„ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

„x.v.Colour“ i logo „x.v.Colour“ su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.

„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.

MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama. Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.

Opera® Devices SDK proizvodi Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Sva prava zadržana.

O POWERED
BY OPERA®

nastavlja se

„Sony Entertainment Network logo“ i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED Miracast® su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ i Miracast™ su zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.

Naziv i logotip LDAC je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka za „High Resolution (Hi-Res) Audio“ koju je razvio Sony, koji radi na 990 kbps do 303 kbps* brzinom uzorkovanja od 96/88,2/48/44,1 kHz. Tehnologija je optimizovana za visoku brzinu uzorkovanja i kodiranje velike brzine protoka bitova, a omogućava prenos Hi-Res Audio sadržaja čak i putem Bluetooth veze dok se održava kvalitet zvuka koji je skoro jednak originalnom u stabilnom okruženju bežične mreže. Pruža i visoku efikasnost kodiranja na malim brzinama uzorkovanja i malim brzinama protoka bitova, omogućujući CD kvalitet prenosa zvuka čak i po nestabilnoj bežičnoj vezi.

* Kada je brzina uzorkovanja 96 kHz ili 48 kHz, radi brzinom od 990 kbps do 330 kbps. Kada je brzina uzorkovanja 88,2 kHz ili 44,1 kHz, radi brzinom od 909 kbps do 303 kbps.

Ovaj proizvod sadrži softver koji je podložen GNU opštoj javnoj licenci („GPL“) ili GNU manjoj opštoj javnoj licenci („LGPL“). U njima je navedeno da korisnici imaju pravo da nabave, izmene i ponovo distribuiraju izvorni kôd datog softvera u skladu sa uslovima GPL ili LGPL licence.

Za više detalja o GPL, LGPL i ostalim softverskim licencama, pogledajte [Software License Information] u odeljku [System Settings] menija [Setup] u proizvodu.

Izvorni kôd softvera koji se koristi u ovom proizvodu podleže GPL i LGPL licencama i dostupan je na Vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeću adresu:

URL adresa:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Imajte u vidu to da Sony ne može da odgovori na bilo kakva pitanja u vezi sa sadržajem ovog izvornog koda.

„DESS HX“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo svojih vlasnika.

Rešavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Ako je neki problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Na popravku obavezno odnesite i Bar zvučnik i subwoofer, čak i ako mislite da samo jedna od ovih komponenti ima problem.

Napajanje

Sistem nije moguće uključiti.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro povezan.
- Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Slika

Nema slike ili se slika emituje nepravilno.

- Izaberite odgovarajući ulaz (stranica 7).
- Dok držite dugme INPUT, pritisnite redom dugmad VOLUME +, VOLUME -, VOLUME + na Bar zvučniku da biste resetovali rezoluciju video izlaza na najnižu.

Nema slike kada pokušavate da uspostavite vezu pomoću HDMI kabla.

- Ako povezujete uređaj koji podržava HDCP 2.2, obavezno ga povežite na priključak HDMI IN 1, a TV na priključak HDMI OUT (ARC) na sistemu.
- Sistem se povezuje na ulazni uređaj koji nije usaglašen sa HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). U tom slučaju proverite specifikaciju povezanog uređaja.

3D sadržaj sa priključka HDMI IN 1/2/3 se ne prikazuje na TV ekranu.

- U zavisnosti od TV-a ili video uređaja, 3D sadržaj se možda neće prikazivati. Proverite podržani HDMI video format (stranica 52).

4K sadržaj sa priključka HDMI IN 1/2/3 se ne prikazuje na TV ekranu.

- U zavisnosti od TV-a ili video uređaja, 4K sadržaj se možda neće prikazivati. Proverite mogućnosti za prikazivanje video sadržaja i postavke TV-a i video uređaja.
- Koristite HDMI kabl (velike brzine prenosa).

Slika se ne emituje sa TV-a kada je sistem u režimu mirovanja.

- Kada sistem uđe u režim mirovanja, prikazuje se slika sa poslednjeg HDMI uređaja koji ste izabrali pre nego što ste isključili sistem. Ukoliko uživate u sadržaju sa drugog uređaja, reprodukujte sadržaj na uređaju i obavite radnju One-Touch Play ili uključite sistem i izaberite HDMI uređaj koji želite da koristite.
- Podesite [Standby Through] na [On] u meniju [HDMI Settings] (stranica 25).

Slika se ne prikazuje preko celog TV ekrana.

- Proverite postavku [TV Type] u meniju [Screen Settings] (stranica 23).
- Odnos širine i visine medija je fiksna veličina.

Boje na TV ekranu se prikazuju nepravilno.

- Ako je nepravilan prikaz boja i dalje prisutan, isključite TV i potom ga uključite posle 15 do 30 minuta.
- Uverite se da nema magnetnih predmeta (magnetne bravice na postolju za TV, zdravstveni uređaj, igračka itd.) u blizini sistema.

Slike sa HDMI priključka su izobličene.

- Video sa uređaja povezanog na HDMI priključak može da bude izobličen. Ako se to desi, podesite [Video Direct] na [On] (stranica 23).

Zvuk

TV zvuk se ne emituje sa sistema.

- Izaberite [TV] na TV ekranu (stranica 7).
- Prvo uključite TV, a zatim sistem. Podesite podešavanja zvučnika na TV-u (BRAVIA) za audio sistem. Pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a da biste videli više informacija o njegovom podešavanju.
- Proverite povezivanje HDMI kabla, optičkog digitalnog kabla ili audio kabla koji je povezan na sistem i TV (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).

nastavlja se

- Pojačajte zvuk na TV-u ili deaktivirajte funkciju za isključivanje zvuka.
- Kada je TV koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC) povezan pomoću HDMI kabla, uverite se da je kabl povezan na HDMI ulazni (ARC) priključak na TV-u (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
- Ako TV nije kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC), uz HDMI kabl povežite i digitalni optički kabl za emitovanje zvuka (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).




Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.

- Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.


TV zvuk sa ovog sistema kasni u odnosu na sliku.

- Podesite [A/V SYNC] na [0ms] ako je podešen na opseg između [25ms] i [300ms] (stranica 29).

Nema zvuka ili se čuje veoma tih zvuk sa uređaja povezanog na sistem.

- Pritisnite  + na daljinskom upravljaču i proverite nivo jačine zvuka (stranica 47).
- Pritisnite  ili  + na daljinskom upravljaču da biste deaktivirali funkciju za isključivanje zvuka (stranica 47).
- Uverite se da je izvor reprodukcije pravilno izabran. Pokušajte sa drugim izvorima reprodukcije tako što ćete pritisnuti dugme INPUT na daljinskom upravljaču nekoliko puta (stranica 7).
- Proverite da li su svi kablovi sistema i povezanog uređaja dobro umetnuti u priključke.

Sa subwoofera se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.


- Pritisnite SW  + na daljinskom upravljaču da biste prilagodili jačinu zvuka subwoofera (stranica 47).
- Uverite se da indikator za uključeno/stanje mirovanja na subwooferu svetli zelenom bojom. Ako ne svetli, pogledajte „Ne čuje se zvuk iz subwoofera“ u odeljku „Bežični prenos zvuka“ (stranica 44).
- Subwoofer služi za reprodukciju bas zvuka. Ako izvori reprodukcije (tj. TV prenos) sadrži veoma malo bas zvuka, zvuk sa subwoofera će biti veoma tih.
- Kada reprodukujete sadržaj koji podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava (HDCP), on se neće emitovati sa subwoofera.

Nije moguće postići surround efekat.

- U zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće funkcionisati efikasno. Surround efekat će možda biti jedva primetan u zavisnosti od programa ili diska.
- Da biste emitovali višekanalni zvuk, proverite podešavanje digitalnog audio izlaza na uređaju koji je povezan sa sistemom. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezani uređaj.

USB uređaj

USB uređaj nije prepoznat.

- Pokušajte sledeće:
 - ① Isključite sistem.
 - ② Uklonite i ponovo povežite USB uređaj.
 - ③ Uključite sistem.
- Uverite se da je USB uređaj dobro povezan na ulaz  (USB) (stranica 8).
- Ispitajte da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
- Uverite se da je USB uređaj uključen.
- Ako je USB uređaj povezan preko USB čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB uređaj direktno na sistem.

BLUETOOTH

Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu.

- Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli (stranica 11).

Status sistema	Status indikatora (plavog)
Tokom BLUETOOTH uparivanja	Brzo treperi
Sistem pokušava da se poveže sa BLUETOOTH uređajem	Treperi
Sistem je uspostavio vezu sa BLUETOOTH uređajem	Svetli
Sistem je u režimu mirovanja za BLUETOOTH (kada je sistem isključen)	Ne svetli

- Proverite da li je BLUETOOTH uređaj sa kojim želite da se povežete uključen i da li je omogućena funkcija BLUETOOTH.
- Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.

- Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj. Uparivanje sa sistemom ćete možda morati da otkazete prvo na BLUETOOTH uređaju.

Uparivanje nije moguće.

- Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
- Uverite se da sistem ne ometaju uređaj za bežični LAN, ostali bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, udaljite ga od sistema.

Ne možete da koristite funkciju NFC.

- Funkcija NFC ne radi sa BLUETOOTH-kompatibilnim prijemnicima (kao što su slušalice). Da biste slušali zvuk pomoću BLUETOOTH-kompatibilnog prijemnika, pogledajte odeljak „Slušanje zvuka prenošenjem na BLUETOOTH-kompatibilni prijemnik“ (stranica 13).

Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje zvuk.

- Uverite se da indikator (plavi) na Bar zvučniku svetli (stranica 11).
- Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.
- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, kao što je uređaj za bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite ga od sistema.
- Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja ili udaljite sistem od prepreke.
- Postavite povezani BLUETOOTH uređaj na drugo mesto.
- Promenite frekvenciju za bežični LAN svih okolnih Wi Fi rutera ili PC računara na pojas od 5 GHz.
- Pojačajte zvuk na povezanom BLUETOOTH uređaju.

Mrežna veza

Sistem ne može da se poveže sa mrežom.

- Proverite mrežnu vezu (stranica 15) i podešavanja mreže (stranica 26).

Bežična LAN veza

Ne možete da povežete računar na Internet nakon što je obavljena funkcija [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

- Podešavanja rutera za bežičnu mrežu mogu da se promene automatski ako koristite funkciju „Wi-Fi Protected Setup“ pre prilagođavanja postavki rutera. U tom slučaju, promenite postavke bežične mreže na računaru na odgovarajući način.

Sistem ne može da se poveže sa mrežom ili je mrežna veza nestabilna.

- Uverite se da je bežični LAN ruter uključen.
- Proverite mrežnu vezu (stranica 15) i podešavanja mreže (stranica 26).
- U zavisnosti od okruženja u kom se koristi (uključujući materijal zida), uslove prijema radio-talasa ili prepreke između sistema i rutera za bežični LAN, rastojanje za moguću komunikaciju može da postane kraće. Približite sistem i ruter za bežični LAN jedno drugom.
- Uređaji koji koriste frekventni pojas od 2,4 GHz, kao što je mikrotalasna rerna, BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaj, mogu da dovedu do prekida komunikacije. Udaljite Bar zvučnik od tih uređaja ili isključite te uređaje.
- Bežična LAN veza može da postane nestabilna u zavisnosti od okruženja u kom se koristi, posebno u toku korišćenja funkcije BLUETOOTH na sistemu. U tom slučaju, prilagodite okruženje za korišćenje.

Željeni ruter bežične mreže se ne prikazuje u listi bežičnih mreža.

- Pritisnite BACK da biste se vratili na prethodni ekran i ponovo pokušajte da obavite [Wireless Setup(built-in)] (stranica 16). Ako željeni ruter bežične mreže još uvek ne bude otkriven, izaberite [New connection registration] u listi mreža, a zatim izaberite [Manual registration] da biste ručno uneli naziv mreže (SSID).

Bežični prenos zvuka (subwoofer)

Sa subwoofera se ne čuje zvuk.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofera pravilno povezan (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
- Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu ne svetli.
 - Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofera pravilno povezan.
 - Pritisnite dugme I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja) na subwooferu da biste uključili napajanje.
- Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu sporo treperi zelenom bojom ili svetli crvenom bojom.
 - Premestite subwoofer blizu Bar zvučnika tako da indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu počne da svetli zelenom bojom.
 - Pratite korake u odeljku „Dodatna podešavanja za bežični sistem (subwoofer)“ (stranica 34).
 - Proverite status veze sistema za bežični prenos zvuka (stranica 34).
- Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu brzo treperi zelenom bojom.
 - Obratite se najbližem Sony prodavcu.
- Indikator za uključivanje/stanje mirovanja na subwooferu brzo treperi zelenom bojom.
 - Pritisnite dugme I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja) na subwooferu da biste isključili napajanje i proverite da li je ventilacioni otvor subwoofera blokiran.
- Subwoofer je osmišljen za reprodukciju bas zvuka. Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa većinom TV programa, možda nećete čuti bas zvuk.
- Pritisnite SW ↖ + na daljinskom upravljaču da biste pojačali zvuk subwoofera (stranica 47).

Zvuk je isprekidan ili sa šumom.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetne talase, kao što je oprema za bežični LAN ili mikrotalasna rerna, udaljite sistem od takvog uređaja.
- Ako se između Bar zvučnika i subwoofera nalazi prepreka, uklonite je.
- Postavite Bar zvučnik i subwoofer što je moguće bliže.

- Promenite frekvenciju za bežični LAN svih okolnih Wi Fi rutera ili računara na pojas od 2.4 GHz.
- Prebacite mrežnu vezu na TV-u ili Blu-ray Disc plejeru sa bežične na žičanu.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ovog sistema ne radi.

- Usmerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na Bar zvučniku (stranica 46).
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sistema.
- Zamenite obe baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama, ako su slabe.
- Uverite se da pritisnete odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču.

Daljinski upravljač za TV ne radi.

- Taj problem bi mogao da bude rešen omogućavanjem funkcije infracrvenog odašiljača (stranica 33).

Ostalo

Funkcija Control for HDMI ne radi pravilno.

- Proverite HDMI vezu (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
- Podesite funkciju Control for HDMI na TV-u. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV za više informacija o njegovom podešavanju.
- Uverite se da je svaki povezani uređaj kompatibilan sa funkcijom „BRAVIA“ Sync.
- Proverite postavke funkcije Control for HDMI na povezanom uređaju. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezani uređaj.
- Ako povežete/iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom strujom, sačekajte više od 15 sekundi pre nego što počnete da koristite sistem.
- Ako sistem povežete na audio izlaz video uređaja koristeći neki drugi kabl a ne HDMI kabl, zvuk se možda neće emitovati zbog funkcije „BRAVIA“ Sync. U tom slučaju, podesite [Control for HDMI] na [Off] ili kabl iz izlaznog audio priključka video uređaja povežite direktno na TV (stranica 25).

- Tip i broj uređaja kojima se može upravljati funkcijom „BRAVIA“ Sync je ograničen standardom HDMI CEC na sledeći način:
- Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc recorder, DVD recorder itd.): do 3 uređaja
 - Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja (uključujući ovaj sistem)
 - Uređaji za tjuner: do 4 uređaja
 - Audio sistem (prijemnik/slušalice): do 1 uređaja (uključujući ovaj sistem)

Na prednjem displeju se naizmenično prikazuju „PRTCT“, „PUSH“ i „NAPAJANJE“.



- Pritisnite I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja) da biste isključili sistem. Kada indikator nestane, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom i uverite se da ništa ne blokira ventilacione otvore sistema.

Senzori TV-a ne rade pravilno.

- Bar zvučnik možda blokira neke senzore (kao što je senzor svetline), prijemnik za daljinski upravljač na TV-u ili predajnik za 3D naočare (prenos infracrvenih talasa) na 3D TV-u koji podržava sistem infracrvenih 3D naočara ili bežičnu komunikaciju. Premestite Bar zvučnik dalje od TV-a u opsegu koji omogućava da ovi delovi pravilno funkcionišu. Da biste videli mesto na kom se nalaze senzori i prijemnik za daljinski upravljač, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV.

Resetovanje

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na podrazumevana podešavanja na sledeći način:


- 1 Pritisnite I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja) da biste uključili sistem.**
- 2 Pritisnite HOME.**
Na TV ekranu će se prikazati glavni meni.
- 3 U glavnom meniju izaberite  [Setup] –  [Resetting].**
- 4 Izaberite [Reset to Factory Default Settings].**
- 5 Izaberite stavku menija koju želite da resetujete.**
- 6 Izaberite [Start].**

Otkazivanje resetovanja

Izaberite [Cancel] u 6. koraku.

Vodič za delove i kontrole

Bar zvučnik




Prednji

- 1 Dugme I / $\text{\textcircled{I}}$ (uključivanje/stanje mirovanja)
- 2 Dugme INPUT
- 3 Dugme PAIRING
- 4 Dugmad VOLUME +/-
- 5 Indikator
 - Brzo treperi (plavo): BLUETOOTH uparivanje je u toku.
 - Treperi (plavo): Pokušaj povezivanja sa BLUETOOTH uređajem.
 - Svetli (plavo): BLUETOOTH veza je uspostavljena.
- 6 Displej
- 7 Senzor za daljinski upravljač
- 8 Oznaka N
Kada koristite funkciju NFC, dodirnite NFC uređajem ovu oznaku.

Zadnja strana


- 9 Ulaz $\text{\textcircled{U}}$ (USB)
- 10 Priključak HDMI OUT (ARC)
Ovaj priključak podržava HDCP 2.2.
- 11 Priključci HDMI IN 1/2
Priključak HDMI IN 1 podržava HDCP 2.2.
- 12 Priključak HDMI IN 3
Kada koristite priključak HDMI IN 3 na Bar zvučniku postavljenom na zid, povežite HDMI kabl (velike brzine) koji je zalomljen udesno.
- 13 Priključak DIGITAL IN (TV)
- 14 LAN(100) ulaz
- 15 Priključak ANALOG IN
- 16 Kabel za napajanje naizmeničnom strujom

Subwoofer



- 1** **Indikator za uključivanje/stanje mirovanja**
 - Svetli (crveno): Napajanje je isključeno.
 - Svetli (zeleno): Napajanje je uključeno.
 - Svetli (narandžasto): SECURE LINK veza je uspostavljena.
- 2** **Dugme I/O (uključivanje/stanje mirovanja)**
- 3** **Dugme SECURE LINK**
- 4** **Kabl za napajanje naizmeničnom strujom**

Daljinski upravljač



Dugmad AUDIO, ► i ◀ + imaju malu izbočinu.
Koristite je kao referencu kada upravljate daljinskim upravljačem.

- 1 **INPUT (stranica 7)**
Biranje uređaja koji želite da koristite.
- DISPLAY**
Prikazuje informacije o reprodukciji i pregledanju veća na TV ekranu.
- I/⏻ (**uključivanje/stanje mirovanja**)
Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja.
- 2 **Dugmad za zvučno polje**
Pogledajte odeljak „Uživanje u zvučnim efektima (režim za fudbal itd.)“ (stranica 9).
- CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, FOOTBALL, VOICE, NIGHT**
- 3 **DIMMER**
Prilagodavanje svetline prednjeg displeja i LED indikatora.
- 4 **Obojena dugmad**
Prečice za izbor stavki u nekim menijima.
- 5 **MIRRORING (stranica 18)**
Izbor funkcije [Screen mirroring].
- PAIRING (stranica 11)**
Izbor funkcije [Bluetooth Audio].
- 6 **OPTIONS (stranica 28)**
Prikazuje meni „Options“ na TV ekranu ili na prednjem displeju. (Lokacija se razlikuje u zavisnosti od izabrane funkcije.)
- BACK**
Povratak na prethodni prikaz.
- ⬆/⬇/⬅/➡
Pomera naglašavanje na prikazanu stavku.
- ⊕ (**unos**)
Ulazak u izabranu stavku.
- HOME (stranica 22)**
Ulazak u glavni ekran sistema ili izlazak iz njega.

- 7 🔇
Privremeno isključivanje zvuka.
- ⏪ (**jačina zvuka**) +/-
Prilagodavanje jačine zvuka.
- SW** ⏩ (**jačina zvuka subwoofera**) +/-
Podešavanje jačine bas zvuka.
- 8 **Dugmad za upravljanje reprodukcijom**
Pogledajte odeljak „Slušanje/Gledanje“ (stranica 7).
- ⏮/⏭ (**brzo/sporo/zamrzavanje slike**)
Premotavanje unazad ili unapred.
- ⏮/⏭| (**prethodno/sledeće**)
Biranje prethodnog/sledećeg poglavlja, numere ili datoteke.
- ▶ **PLAY**
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije (nastavak reprodukcije).
- ⏸ **PAUSE**
Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije.
- **STOP**
Zaustavljanje reprodukcije.
Zaustavlja ugrađenu demonstraciju ili onu sa USB uređaja.
- AUDIO**
Izbor audio formata.
- RX/TX**
Prebacivanje između opcija [Receiver] i [Transmitter] funkcije [Bluetooth Mode] (stranica 24).

Podržani tipovi datoteka

Music

Kodek	Oznaka tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC ^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾
WMA9 Standard ²⁾	.wma
WMA10 Pro ³⁾	.wma
LPCM ¹⁾	.wav
FLAC ²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital ^{1),3)}	.ac3
DSF ²⁾	.dsf
DSDIFF ^{2),4)}	.dff
AIFF ²⁾	.aiff, .aif
ALAC ²⁾	.m4a
Vorbis ³⁾	.ogg
Monkey's Audio ³⁾	.ape

Photo

Format	Oznaka tipa datoteke
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ⁵⁾
GIF	.gif ⁵⁾

- 1) Sistem može da reprodukuje „.mka“ datoteke. Ove datoteke ne mogu da se reprodukuju sa servera kućne mreže.
- 2) Sistem možda neće reprodukovati ovaj format datoteke sa servera kućne mreže.
- 3) Sistem ne reprodukuje ovaj format datoteke sa servera kućne mreže.
- 4) Sistem ne reprodukuje datoteke kodirane DST-om.
- 5) Sistem ne reprodukuje animirane PNG i animirane GIF datoteke.

Napomene

- Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja servera kućne mreže.
- Neke datoteke koje su obrađene na PC računaru možda neće biti moguće reprodukovati.
- Brzo premotavanje unapred ili unazad možda neće biti moguće na nekim datotekama.
- Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke, na primer one koje su kodirane DRM-om ili su komprimovane bez gubitka kvaliteta.
- Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na USB uređajima:
 - do fascikli na 9. nivou (uključujući fasciklu „ROOT“)
 - do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou
- Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle uskladištene na serveru kućne mreže:
 - do fascikli na 19. nivou
 - do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.
- Sistem može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što su flash memorija ili HDD), uređaje za snimanje slika (SICD uređaje) i tastature sa 101 tasterom.

Podržani audio formati

Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala.

Format	Funkcija	
	„HDMI1“ „HDMI2“ „HDMI3“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch	○	-
LPCM 7.1ch	○	-
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	-
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○
DTS96/24	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-
DTS-HD Master Audio	○	-
DTS-HD LBR	○	-

○: Podržani format.

-: Nepodržani format.

Napomena

Priključci HDMI IN 1/2/3 ne prihvataju zvučni signal u slučaju audio formata koji sadrži zaštitu od kopiranja, kao što je Super Audio CD ili DVD-Audio.

Specifikacije

Bar zvučnik (SA-ST9)

Odeljak pojačala

IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)

Prednji levi + prednji desni: 50 W + 50 W
(na 6 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)

Prednji levi/prednji desni blok zvučnika: 75 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Centralni blok zvučnika: 75 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Centralni blok visokotonaca: 75 vati (po kanalu na 6 oma, 10 kHz)

Ulazi

HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN

Izlaz

HDMI OUT* (ARC)

* Priključci HDMI IN 1 i HDMI OUT (ARC) podržavaju protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nova poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se koristi da zaštiti sadržaj kao što su 4K filmovi.

Odeljak za HDMI

Priključak

Tip A (19-pinski)

USB odeljak

Ulaz ↓ (USB):

Tip A (za povezivanje USB memorije, čitača memorijskih kartica i digitalnog fotoaparata)

LAN odeljak

Priključak LAN (100)

Priključak 100BASE-TX

Odeljak za bežični LAN

Usaglašenost sa standardima

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekventni pojas

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH odeljak

Sistem za komunikaciju

BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija, klasa napajanja 1

Maksimalni opseg komunikacije

Optička vidljivost od približno 30 m¹⁾

Maksimalan broj uređaja koje je moguće registrovati

9 uređaja

Frekventni pojas

Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metod modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Podržani kodeci³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Opseg prenosa (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetna polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet, korišćenje bežičnog telefona, osetljivost prijema, operativni sistem, softverske aplikacije itd.
- 2) BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije
- 4) Subband Codec
- 5) Advanced Audio Coding

Prednji levi/prednji desni blok zvučnika

Sistem zvučnika

Dvosmerni koaksijalni sistem zvučnika sa zvučnom izolacijom

Zvučnik

Woofler: 65 mm, kupasti, zvučnik sa magnetnim fluidom

Visokotonac: 14 mm, meki kupolasti

Centralni blok zvučnika

Sistem zvučnika

Centralni

Dvosmerni koaksijalni sistem zvučnika sa zvučnom izolacijom

Satelitski

Sistem zvučnika punog opsega sa zvučnom izolacijom

Zvučnik (5 zvučnika)

Centralni

Woofler: 65 mm, kupasti, zvučnik sa magnetnim fluidom

Visokotonac: 14 mm, meki kupolasti

Satelitski

65 mm, kupasti, zvučnik sa magnetnim fluidom

Opšte

Zahtevi za napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Potrošnja energije

Kada je sistem uključen: 60 W

U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje

Režim mirovanja za BLUETOOTH: 0,5 W ili manje

Približne dimenzije (š/v/d)

1130 mm × 88 mm × 128 mm

(bez rešetke, bez postolja, sa isturenim delom)

1130 mm × 88 mm × 133 mm

(sa rešetkom, bez postolja)

1130 mm × 100 mm × 129 mm

(bez rešetke, sa postoljem, sa isturenim delom)

1130 mm × 101 mm × 136 mm

(sa rešetkom, sa postoljem)

Masa (približno)

6,8 kg (bez rešetke, bez postolja)

Subwoofer (SA-WST9)

IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)

200 W (po kanalu na 2 oma, 100 Hz)

Sistem zvučnika

Subwoofer sa pasivnim hladnjakom

Zvučnik

180 mm konusni

200 mm × 300 mm konusni, pasivni hladnjak

Zahtevi za napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Potrošnja energije

Kada je sistem uključen: 30 W

U režimu mirovanja: 0,5 W ili manje

Približne dimenzije (š/v/d)

248 mm × 403 mm × 426 mm

Masa (približno)

16 kg

Odeljak za bežični predajnik/prijemnik

Sistem za komunikaciju

Specifikacija za bežični prenos zvuka verzije 3.0

Frekventni pojas

5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)

5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)

Metod modulacije

DSSS

Video formati koje sistem podržava

Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)

Format	2D	3D		
		Pakovanje frejmova	Uporedo (leva i desna strana ekrana)	Iznad-ispod (gornja i donja polovina ekrana)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz ¹⁾	○	–	–	–
4096 × 2160p @ 50 Hz ¹⁾	○	–	–	–
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz ²⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz ¹⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 50 Hz ¹⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz ²⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 25 Hz ²⁾	○	–	–	–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz ²⁾	○	–	–	–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p @ 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p @ 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i @ 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p @ 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	–	–	–

¹⁾ YCbCr 4:2:0/Podržava samo 8-bitni format

²⁾ Podržava samo 8-bitni format

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

O BLUETOOTH komunikaciji

- BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na međusobnoj udaljenosti do 10 metara i između njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg efikasne komunikacije može da postane kraći pod sledećim uslovima.
 - Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka.
 - Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN
 - U blizini su uključene mikrotalasne rerne
 - Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji emisija elektromagnetnih talasa
- BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetnih smetnji. To može da dovede do nižih brzina prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi, isprobajte sledeća rešenja:
 - Koristite ovaj sistem na udaljenosti od najmanje 10 metara od uređaja za bežični LAN.
 - Isključite napajanje uređaja za bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
 - Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno drugom.
- Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek isključite napajanje na sistemu i BLUETOOTH uređaju na sledećim lokacijama:
 - U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj stanici i bilo kom mestu na kojem su prisutni zapaljivi gasovi
 - U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
- Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom radi obezbeđivanja sigurne komunikacije prilikom korišćenja tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
- Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.

- Ne možemo da garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
- BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemoguće povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
- Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Indeks

Brojevi

24p Output 23

4K Output 23

A

A/V SYNC 29

Attenuation settings - Analog 24

Audio DRC 24

Audio Output 24

Audio Return Channel 25

Audio Settings 24

Auto Display 26

Auto Renderer Access Permission 27

Auto Standby 26

Ažuriranje 22

B

BLUETOOTH 11

Bluetooth Codec - AAC 25

Bluetooth Codec - LDAC 25

Bluetooth Mode 24

Bluetooth Settings 24

Bluetooth Standby 24

„BRAVIA“ Sync 31

C

Child Lock 33

Connection Server Settings 27

Control for HDMI 25, 31

D

Daljinski upravljač 47

Device List 24

Device Name 26

Dimmer 48

DSEE HX 10, 24

E

Easy Network Settings 27

Easy Setup 27

External Control 27

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 23

HDMI Deep Colour Output 23

HDMI Settings 25

HDMI1 Audio Input Mode 26

Home Network 16

I

Initialise Personal Information 27

Input Skip Setting 27

Internet Settings 26

IR-Repeater 25, 33

M

Meni „Options“ 28

Mreža 15

Music Services 18

N

Network Connection Diagnostics 26

Network Connection Status 26

Network content 24p Output 23

Network Settings 26

NFC 12

Night mode 10

O

OSD Language 25

Output Video Resolution 23

P

Postavke sistema 25

Prednja strana 46

PRTCT 45

Q

Quick Start Mode 26

R

Remote Start 27

Renderer Access Control 27

Reset to Factory Default Settings 27

Resetovanje 45

Resetting 27

Režim za fudbal 9

Režim za glas 10

RF Band 35

S

- SBM 24
- Screen mirroring 18
- Screen mirroring RF Setting 26
- Screen Settings 23
- Secure Link 35
- Slideshow 28
- Software License Information 26
- Software Update 22
- Software Update Notification 26
- SongPal 30
- Standby Through 25
- Subwoofer 34, 44
- System Information 26

T

- TV Type 23

U

- USB 8

V

- Video Direct 23

W

- Wireless Playback Quality 25
- Wireless Sound Connection 25

Z

- Zadnja strana 46
- Zvučno polje 9, 28

UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA

VAŽNA NAPOMENA:

PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA („EULA“). KORIŠĆENJEM SOFTVERA, VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE USLOVE U OVOM EULA UGOVORU, NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.

Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor između vas i kompanije Sony Corporation („SONY“). Ovaj EULA ugovor reguliše vaša prava i obaveze koje se tiču SONY softvera koje pružaju SONY i/ili njegovi nezavisni davaoci licenci (uključujući SONY podružnice) i njihove podružnice (zbirnim imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“), zajedno sa svim ažuriranjima/nadogradnjama koje obezbeđuje SONY, svom štampanom, onlajn ili drugom elektronskom dokumentacijom za taj softver i svim datotekama podataka koje su kreirane radom tog softvera (zbirnim imenom, „SOFTVER“).

Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji softver u okviru SOFTVERA koji ima zasebni ugovor o licenciranju za krajnjeg korisnika (uključujući, ali se ne ograničavajući na, GNU opštu javnu licencu i umanjenu/bibliotečku opštu javnu licencu) biće pokriven odgovarajućim posebnim ugovorom o licenciranju za krajnjeg korisnika umesto uslovima ovog EULA ugovora do stepena zahtevanog takvim posebnim ugovorim o licenciranju za krajnjeg korisnika („IZUZETI SOFTVER“).

SOFTVERSKA LICENCA

SOFTVER se ne prodaje, već licencira. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i ostalim zakonima i međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini.

AUTORSKA PRAVA

Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU (uključujući, ali se ne ograničavajući na, slike, fotografije, animirane sadržaje, video, audio, muziku, tekst i „aplete“ uključene u SOFTVER) poseduje SONY ili jedan ili više njegovih NEZAVISNIH DOBAVLJAČA.

IZDAVANJE LICENCE

SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA isključivo u vezi sa vašim kompatibilnim uređajem („UREDAJ“) i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i interese (uključujući, ali se ne ograničavajući na, sva prava intelektualne svojine) u SOFTVERU koje vam ovaj EULA ugovor ne daje specifično.

USLOVI I OGRANIČENJA

Ne možete da kopirate, objavite, adaptirate, ponovo distribuirate, pokušavate da izvučete izvorni kôd, modifikujete, menjate metodama reverznog inženjeringa, dekompilujete ili rastavlјate bilo šta od SOFTVERA, bilo u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo kakve izvedene radove od ili iz SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni radovi namerno omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da modifikujete ili utičete na bilo koji deo funkcionalnosti upravljanja digitalnim pravima u okviru SOFTVERA. Ne možete da zaobilazite, modifikujete, zanemarujete ili zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu SOFTVERA ili bilo kog mehanizma operativno povezanog sa SOFTVEROM.

Ne možete da izdvajate nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA za korišćenje na više od jednog UREDAJA osim ako vam je za to SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete da uklanjate, menjate, prekrivate ili izobličujete bilo koji zaštitni znak ili napomenu u SOFTVERU. Ne možete da delite, distribuirate, iznajmlјujete, podlicencirate, dodelјujete, prenosite ili prodajete SOFTVER. Softver, mrežne usluge i ostali proizvodi osim SOFTVERA od kojih zavise performanse SOFTVERA mogli bi da budu zaustavlјeni ili njihova funkcionalnost prekinuta po nahođenju dobavlјača (dobavlјači softvera, dobavlјači usluge ili SONY). SONY i ti dobavlјači ne garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi nastaviti da budu dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmene.

KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA KOJI PODLEŽU AUTORSKOM PRAVU

SOFTVER može da omogući da ga koristite da pregledate, skladištite, obrađujete i/ili koristite sadržaj koji ste kreirali vi i/ili treća lica. Takav sadržaj može da bude zaštićen zakonima o autorskim pravima i ostalim zakonima i/ili sporazumima o intelektualnoj svojini. Slažete se da koristite SOFTVER samo u saglasnosti sa svim tim zakonima

i sporazumima koji se odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY može preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti autorska prava sadržaja koji je uskladišten, obrađen ili korišćen SOFTVEROM. Takve mere uključuju, ali se ne ograničavaju na, brojanje učestalosti zaštitnog kopiranja i oporavka kroz izvesne funkcije SOFTVERA, odbijanje prihvatanja vašeg zahteva da omogući oporavak podataka, kao i raskid ovog EULA ugovora u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.

USLUGA ZA SADRŽAJ

IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA BUDE ZAMIŠLJEN TAKO DA SE KORISTI SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN KROZ JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE („USLUGA ZA SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU USLUGU ZA SADRŽAJ. AKO ODBIJETE DA PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi pristajete i slažete se da izvesni sadržaj i usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA možda obezbeđuju treća lica nad kojima SONY nema kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU SA INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOM TRENTUKU.

POVEZANOST SA INTERNETOM I USLUGE TREĆIH LICA

Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim funkcijama SOFTVERA možda zahteva vezu sa Internetom za koju ste isključivo vi odgovorni. Dalje, isključivo vi ste odgovorni za plaćanje trećim licima novčanih iznosa koji se tiču vaše Internet veze, uključujući ali se ne ograničavajući na dobavljača Internet usluga ili naplate emitovanja programa. Korišćenje SOFTVERA može biti podložno limitima ili restrikcijama u zavisnosti od mogućnosti, širine protoka ili tehničkih ograničenja vaše Internet veze i usluge. Dostupnost, kvalitet i bezbednost te povezanosti sa Internetom isključiva je odgovornost treće strane koja obezbeđuje tu uslugu.

IZVOZ I OSTALI PROPISI

Vi se slažete da pristanete na sva primenljiva ograničenja i propise koji se tiču izvoza i ponovnog izvoza u području ili zemlji u kojoj boravite, te da nećete preneti niti autorizovati prenos SOFTVERA u zemlju u koju je uvoz zabranjen ili inače krši bilo koje od tih ograničenja ili propisa.

VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI

SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden i namenjen tome da se koristi ili prodaje kao kontrolna i sigurnosna oprema u opasnim i rizičnim okruženjima kao što su nuklearne centrale, sistemi za avionsku navigaciju ili komunikaciju, kontrola vazdušnog saobraćaja, uređaji za održavanje života ili oružani sistemi gde bi otkaz SOFTVERA mogao da dovede do smrti, povrede ili ozbiljne materijalne štete po okolinu („VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI“). SONY, svi njegovi NEZAVISNI DOBAVLJAČI i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije, obaveze ili podesnosti za korišćenje u VISOKORIZIČNIM AKTIVNOSTIMA.

IZUZIMANJE GARANCIJE NA SOFTVER

Vi pristajete i slažete se da SOFTVER koristite na sopstveni rizik i da ste vi odgovorni za korišćenje SOFTVERA. SOFTVER je obezbeđen „U VIDENOM STANJU“, bez garancije, obaveze ili uslova bilo koje vrste.

SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH GARANCIJA, OBAVEZA ILI USLOVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, NEKRŠENJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE GARANTUJE NITI POSTAVLJA IKAKVE USLOVE ILI TVRDNJE (A) DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI ODGOVARATI VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE UPRAVLJANJE SOFTVEROM BITI PRAVILNO ILI ZAŠTIĆENO OD GREŠAKA ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (OSIM SOFTVERA) OD KOJIH RAD SOFTVERA ZAVISI NASTAVITI DA BUDE DOSTUPAN, NEPREKINUT U RADU ILI NEIZMENJEN, I (E) U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠĆENJA SOFTVERA U SMISLU ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI OSTALOG.

NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI JE DAO SONY ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY NE PREDSTAVLJA GARANCIJU, OBAVEZU ILI USLOV NITI NA BILO KOJI NAČIN PROŠIRUJE OVU GARANCIJU. UKOLIKO SE SOFTVER POKAŽE

nastavlja se

KAO DEFEKTAN, VI PREUZIMATE CELOKUPNE TROŠKOVE SVOG POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, TAKO DA SE OVA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS.

OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI

SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se kolektivno nazivati „SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU INCIDENTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA BILO KOJE IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA SE ODNOSI NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG HARDVERA, VREMENA NEAKTIVNOSTI I VREMENA KOJE IZGUBI KORISNIK, ČAK I AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVAKA POJEDINA OD NJIHOVIH ZBIRNIH ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA

S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI mogu da automatski ažuriraju ili na drugi način modifikuju SOFTVER, uključujući, ali se ne ograničavajući na, za potrebe unapređenja funkcija sigurnosti, ispravku grešaka i poboljšanje funkcija, u vreme kada ste u interakciji sa serverima kompanije SONY ili trećih lica ili slično. Ta ažuriranja ili modifikacije mogu da izbrisu ili promene prirodu funkcija ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući, ali se ne ograničavajući na, funkcije na koje se možda oslanjate. Vi pristajete i slažete se da te aktivnosti mogu da se dese po isključivom nahodanju kompanije SONY i da SONY može da postavi uslov za nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dovršavanja instalacije

ili pristanja na to ažuriranje ili izmene. Za sva ažuriranja/modifikacije će se smatrati da predstavljaju, i činiče njegov deo, SOFTVER za potrebe ovog EULA ugovora. Pridržanjem ovog EULA ugovora, vi ste pristali na ta ažuriranja/modifikacije.

ČITAV UGOVOR, ODRICANJE, DELIMIČNA NIŠTAVOST

Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti kompanije SONY, koji se ispravljaju i menjaju s vremena na vreme, zajedno sačinjavaju celokupan ugovor između vas i kompanije SONY koji se odnosi na SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti sprovedi bilo koje pravo ili odredbu ovog EULA ugovora, to ne znači odricanje od takvog prava ili odricanja. Ako se bilo koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim, ilegalnim ili ga nije moguće sprovesti, ta odredba će biti sprovedena do maksimalnog dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu ovog EULA ugovora, a ostali delovi ugovora ostaju efektivno na snazi.

PRIMENLJIVO PRAVO I PRAVOSUDNI SISTEM

Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara ne odnosi se na ovaj EULA ugovor. Ovaj EULA ugovor će biti regulisan u skladu sa zakonima u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proizide iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo u Oblasnom sudu Tokija u Japanu, a vi i sve strane pristajete na nadležnost tih sudova.

PRAVIČNA REŠENJA

Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom EULA ugovoru, vi se slažete i pristajete da bilo koje vaše kršenje ovog EULA ugovora ili neusaglašenost sa njim dovodi do nepopravljive štete za SONY, za koju bi novčana nadoknada štete bila nedovoljna, i vi pristajete na to da SONY dobije sudski nalog ili pravičnu nadoknadu koju SONY smatra neophodnom ili prikladnom u tim uslovima. SONY takođe može da preduzme sva zakonska i tehnička rešenja da spreči kršenje i/ili da sprovede ovaj EULA ugovor, uključujući, ali se ne ograničavajući na, prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako SONY po svom sopstvenom nahodanju veruje da vi kršite ili imate nameru da kršite ovaj EULA ugovor. Ova rešenja su dodatak svim drugim rešenjima koja SONY može da ima po zakonu, pravično ili na osnovu ugovora.

RASKID UGOVORA

Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo pravo, SONY može da raskine ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate svih njegovih uslova. U slučaju takvog raskida, morate da prestanete sa svakom upotrebom i uništite sve kopije SOFTVERA.

ISPRAVKA

SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA BILO KOG USLOVA U OVOM EULA UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM SONY VEB-SAJTU, ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE NA ADRESU E-POŠTE KOJU STE VI OBEZBEDILI, SLANJEM SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA TOKOM KOJEG DOBIJATE NADOGRAĐNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO KOM DRUGOM ZAKONSKI PREPOZNATLJIVOM OBLIKU SAOPŠTENJA. Ako se ne slažete sa ispravkom, trebalo bi da što pre kontaktirate SONY i zatražite uputstva. Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA nakon dana stupanja na snagu tog obaveštenja smatraće se vašim pristankom da budete obavezani tom ispravkom.

KORISNICI TREĆE STRANE

Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi namerni korisnik treće strane i ima pravo korišćenja svake odredbe ovog EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA te strane.

Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog EULA ugovora, možete kontaktirati SONY pišući kompaniji SONY na kontakt adresu primenljivu na području ili u zemlji.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Softver ovog sistema će se možda ažurirati u budućnosti. Da biste otkrili detaljne informacije o dostupnim ažuriranjima softvera, posetite sledeće URL adrese.
www.sony.eu/support

HDMI

LDAC

